Hukum Kuasa Alkitabiah

Kuasa mutlak Yesus Kristus tidak akan rosak.

Lalu datanglah Yesus kepada mereka dan berkata: " Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Matius 28:18-20

Tetapi kamu akan menerima kuasa, setelah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kisah Para Rasul 1:8

Pentateukh

Dan kamu tahu, bahawa dengan segenap kekuatanku aku telah melayani ayahmu. Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam: Jagalah baik-baik, janganlah engkau berkata kepada Yakub dengan perkataan yang baik atau yang jahat. Kejadian 31: 6,29

Lalu berkatalah ia: "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab sebagai seorang raja, engkau telah bergulat dengan Allah dan dengan manusia, dan engkau telah menang." Kejadian 32:28

Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kekuatanku, keunggulan kemuliaan, keunggulan kuasa. Kejadian 49:3

Dan sesungguhnya untuk tujuan inilah Aku membangkitkan engkau, supaya Aku menunjukkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya nama-Ku dimaklumkan di seluruh bumi. Keluaran 9:16

Tangan kanan-Mu, ya TUHAN, mulia dalam kuasa-Mu, tangan kanan-Mu, ya TUHAN, meremukkan musuh. Keluaran 15:6

Jika perempuan itu tidak menyenangkan hati tuannya, yang telah mempertunangkannya dengan dirinya sendiri, maka tuannya harus membiarkan perempuan itu ditebus. Lelaki itu tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing, kerana tuannya telah menipunya. Keluaran 21:8

Lalu Musa memohon belas kasihan kepada TUHAN, Allahnya, katanya: "Ya TUHAN, mengapakah murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kaubawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Keluaran 32:11

Dan Aku akan mematahkan keangkuhan kekuasaanmu dan Aku akan menjadikan langitmu seperti besi dan bumimu seperti tembaga. Dan mereka akan jatuh seorang demi seorang, seolah-olah di hadapan pedang, walaupun tiada yang mengejar; dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuhmu. Imamat 26 :19,37

Dan sekarang, aku mohon kepada-Mu, biarlah kuasa Tuhan menjadi besar, seperti yang telah Kaufirmankan, Bilangan 14:17

Lalu berkatalah Bileam kepada Balak: "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu; adakah aku mempunyai kuasa untuk mengatakan sesuatu? Firman yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Bilangan 22:38

Dan oleh kerana Dia mengasihi nenek moyangmu, maka Dia memilih keturunan mereka kemudian daripada mereka, dan membawa engkau keluar dari Mesir di hadapan-Nya dengan kuasa-Nya yang besar. Ulangan 4:37

dan engkau berkata dalam hatimu: Kekuatanku dan kekuatan tangankulah yang memberikan aku kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud supaya Ia meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ulangan 8: 17-18

Namun merekalah umat-Mu dan milik pusaka-Mu, yang telah Kaubawa keluar dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Ulangan 9:29

Sebab TUHAN akan menghakimi umat-Nya, dan Ia akan menyesali hamba-hamba-Nya, apabila Ia melihat kekuatan mereka sudah lenyap, dan tidak ada lagi yang terkurung atau yang tertinggal. Ulangan 32:36

Sejarah

Ketika orang-orang Ai menoleh ke belakang, mereka melihat asap kota itu naik ke langit, dan mereka tidak dapat melarikan diri ke sana ke mari. Tentara yang melarikan diri ke padang gurun berbalik menyerang para pengejar itu. Yosua 8:20

Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada Efraim dan Manasye: "Engkau ini bangsa yang besar dan mempunyai kekuatan yang besar; bukan hanya satu undian yang akan kaumiliki, Yosua 17:17

Ada seorang lelaki dari suku Benyamin, namanya Kish bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afiah, seorang Benyamin, seorang pahlawan yang perkasa. 1 Samuel 9:1

Lalu Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia menangis dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 1 Samuel 30:4

Tuhanlah kekuatanku dan kuasaku, dan Dia menjadikan jalanku sempurna. 2 Samuel 22:33

Tetapi TUHAN, yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan lengan yang teracung, kepada-Nyalah kamu harus takut, kepada-Nyalah kamu harus sujud menyembah, dan kepada-Nyalah kamu harus mempersembahkan korban. 2 Raja-raja 17:36

Oleh itu, penduduknya tidak berkuasa, mereka terkejut dan keliru; mereka seperti rumput di padang, seperti tumbuh-tumbuhan hijau, seperti rumput di atas bumbung rumah, dan seperti gandum yang layu sebelum ia tumbuh. 2 Raja-raja 19:26

Setelah pergantian tahun, pada waktu raja-raja keluar berperang, Yoab memimpin pasukan tentara, lalu memusnahkan negeri bani Amon, lalu datang dan mengepung Raba. Tetapi Daud tinggal di Yerusalem. Yoab mengalahkan Raba dan memusnahkannya. 1 Tawarikh 20:1

Ya TUHAN, milik-Mulah kebesaran, dan kuasa, dan kemuliaan, dan kemenangan dan keagungan, sebab segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Mu; milik-Mulah kerajaan, ya TUHAN, dan Engkaulah yang ditinggikan sebagai kepala di atas segala-galanya. Dari pada-Mulah datangnya kekayaan dan kehormatan, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya; di tangan-Mulah kuasa dan kejayaan; di tangan-Mulah kuasa membesarkan dan memberi kekuatan kepada segala-galanya. 1 Tawarikh 29: 11-12

Lalu Asa berseru kepada TUHAN, Allahnya, katanya: "TUHAN, tidak ada gunanya bagi-Mu untuk menolong, baik terhadap banyak orang maupun terhadap mereka yang tidak berdaya. Tolonglah kami, ya TUHAN, Allah kami, sebab kepada-Mulah kami bersandar dan dengan nama-Mulah kami maju melawan pasukan yang besar ini. Ya TUHAN, Engkaulah Allah kami, janganlah biarkan manusia menang melawan Engkau." 2 Tawarikh 14:11

dan berkata: "Ya TUHAN, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di sorga? Bukankah Engkau yang memerintah segala kerajaan bangsa-bangsa? Dan di tangan-Mulah kuasa dan kejayaan, sehingga tidak ada yang dapat melawan Engkau?" 2 Tawarikh 20:6

Kemudian dia mencari Ahazia. Mereka menangkapnya, kerana dia bersembunyi di Samaria, lalu membawanya kepada Yehu. Setelah mereka membunuhnya, mereka menguburkannya. Kerana, kata mereka, dia anak Yosafat, yang mencari TUHAN dengan segenap hatinya. Jadi keluarga Ahazia tidak berdaya untuk mempertahankan kerajaan itu. 2 Tawarikh 22:9

Tetapi jika engkau mau pergi, lakukanlah, kuatkanlah hatimu untuk berperang. Allah akan membuat engkau jatuh di hadapan musuh, sebab Allah berkuasa untuk menolong dan untuk menjatuhkan. 2 Tawarikh 25:8

Dan di bawah pimpinan mereka ada suatu tentara, tiga ratus ribu tujuh ribu lima ratus orang, yang berperang dengan kekuatan yang besar, untuk membantu raja melawan musuh. 2 Tawarikh 26:13

Sesudah itu, Sanherib, raja Asyur, mengutus pegawai-pegawainya ke Yerusalem, tetapi ia sendiri sedang mengepung Lakhis dan seluruh pasukannya bersama-sama dengan dia, kepada Hizkia, raja Yehuda, dan kepada seluruh Yehuda yang ada di Yerusalem, dengan pesan: 2 Tawarikh 32:9

Setelah salinan surat raja Artahsasta dibacakan di hadapan Rehum, Simsai, jurutulis itu, dan rakan-rakan mereka, mereka segera pergi ke Yerusalem kepada orang Yahudi dan menyuruh mereka menghentikannya dengan kekerasan dan kekuasaan. Ezra 4:23

Sebab aku malu meminta daripada raja pasukan tentera dan pasukan berkuda untuk membantu kami melawan musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja: Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia untuk kebaikan, tetapi kuasa dan murka-Nya melawan semua orang yang meninggalkan-Nya. Ezra 8:22

Sekarang, inilah hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, yang telah Kaubebaskan dengan kuasa-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat. Nehemia 1:10

Namun sekarang daging kami sama seperti daging saudara-saudara kami, anak-anak kami seperti anak-anak mereka, dan lihatlah, kami memperhambakan anak-anak lelaki dan perempuan kami untuk menjadi hamba, dan beberapa anak perempuan kami telah diperhambakan; kami juga tidak berkuasa untuk menebus mereka, kerana tanah dan kebun anggur kami memiliki orang lain. Nehemia 5:5

Pada tahun ketiga pemerintahannya, baginda mengadakan perjamuan untuk semua pembesar dan pegawai-pegawainya; kuasa Persia dan Media, para bangsawan dan pembesar-pembesar wilayah, hadir di hadapannya. Ester 1:3

Dalam surat itu raja mengizinkan orang Yahudi yang berada di setiap kota untuk berkumpul dan membela nyawa mereka, untuk memusnahkan, membunuh, dan membinasakan semua kekuatan rakyat dan wilayah yang akan menyerang mereka, baik anak-anak kecil mahupun perempuan, dan untuk merampas harta mereka sebagai rampasan, Ester 8:11

Pada bulan kedua belas, iaitu bulan Adar, pada hari ketiga belas bulan itu, ketika titah dan undang-undang raja hampir dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap untuk menguasai mereka, (walaupun sebaliknya, orang Yahudi berkuasa atas orang-orang yang membenci mereka), Ester 9:1

Dan segala perbuatannya yang penuh kuasa dan keperkasaan, serta berita tentang kebesaran Mordekhai, yang kepadanya raja mengangkatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Ester 10:2

Puisi

Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Iblis: "Sesungguhnya, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya sendiri." Lalu pergilah Iblis dari hadirat TUHAN. Ayub 1:12

Dalam kelaparan Dia akan menebus engkau dari maut, dan dalam peperangan dari kuasa pedang. Ayub 5:20

Mengapakah orang fasik hidup, menjadi tua, malah menjadi kuat? Ayub 21:7

Adakah Dia akan membantah aku dengan kuasa-Nya yang besar? Tidak, tetapi Dia akan memberi kekuatan kepadaku. Ayub 23:6

Dia juga menarik orang-orang perkasa dengan kekuatannya; dia bangun, tetapi tiada seorang pun yang yakin akan hidup. Ayub 24:22

Bagaimanakah engkau menolong orang yang tidak berdaya, bagaimana engkau menyelamatkan lengan yang tidak berdaya? Ayub 26:2

Dia membelah laut dengan kuasa-Nya, dan dengan hikmat-Nya Dia memukul orang-orang yang congkak. Sesungguhnya, inilah sebahagian daripada jalan-Nya, tetapi betapa sedikitnya bahagian yang kedengaran tentang Dia, tetapi guruh kuasa-Nya, siapakah yang dapat memahaminya? Ayub 26 :12,14

Sesungguhnya, Allah mengagungkan dengan kuasa-Nya, siapakah yang mengajar seperti Dia? Ayub 36:22

Mengenai Yang Mahakuasa, kita tidak dapat menemukan-Nya: Dia sangat berkuasa, dan adil dalam penghakiman, dan berlimpah-limpah keadilan; Dia tidak akan menindas. Ayub 37:23

Aku tidak akan menyembunyikan anggota badannya, mahupun kekuatannya, mahupun bentuk badannya yang elok. Ayub 41:12

Tinggikanlah Engkau, ya TUHAN, dalam kekuatan-Mu, maka kami akan menyanyi dan memuji keperkasaan-Mu. Mazmur 21:13

Bebaskan jiwaku daripada pedang, kesayanganku daripada kuasa anjing. Mazmur 22:20

Suara TUHAN penuh kuasa, suara TUHAN penuh dengan keagungan. Mazmur 29:4

Aku telah melihat orang fasik berkuasa besar, dan menjalar seperti pohon salam yang menghijau. Mazmur 37:35

Tetapi Tuhan akan menebus jiwaku dari kuasa dunia orang mati, kerana Dia akan menerima aku. Sela. Mazmur 49:15

Janganlah bunuh mereka, supaya umat-Ku jangan lupa, serakkanlah mereka dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka, ya Tuhan, perisai kami. Tetapi aku akan menyanyikan kuasa-Mu, ya, aku akan menyanyikan dengan nyaring tentang rahmat-Mu pada waktu pagi, sebab Engkau telah menjadi pertahanan dan tempat perlindunganku pada hari kesesakanku. Mazmur 59 :11,16

Allah telah berfirman sekali, dua kali aku mendengar ini, bahawa kuasa adalah milik Allah. Mazmur 62:11

untuk melihat kuasa dan kemuliaan-Mu, seperti aku telah melihat Engkau di tempat kudus. Mazmur 63:2

Yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Nya, yang dililitkan dengan kekuatan, Mazmur 65:6

Katakanlah kepada Allah, "Betapa dahsyatnya perbuatan-Mu!" Oleh kebesaran kuasa-Mu, musuh-musuhmu akan tunduk kepada-Mu. Dia memerintah dengan kuasa-Nya untuk selama-lamanya, mata-Nya mengawasi bangsa-bangsa; janganlah pemberontak-pemberontak meninggikan diri. Sela. Mazmur 66: 3,7

Ya Allah, Engkau dahsyat dari tempat kudus-Mu; Allah Israellah yang memberikan kekuatan dan kuasa kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Mazmur 68:35

Ya Allah, janganlah tinggalkan aku, sampai aku tua dan beruban, sehingga aku dapat menunjukkan kekuatan-Mu kepada angkatan ini, dan kuasa-Mu kepada setiap orang yang akan datang. Mazmur 71:18

Dia menyebabkan angin timur bertiup di langit, dan dengan kuasa-Nya Dia membawa angin selatan. Mazmur 78:26

Biarlah keluh kesah orang tahanan sampai ke hadapan-Mu; dengan kebesaran kuasa-Mu, peliharalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk mati; Mazmur 79:11

Siapakah yang mengetahui kuasa murka-Mu? Sesuai dengan ketakutan-Mu, begitu juga kemurkaan-Mu. Mazmur 90:11

Namun demikian, Dia menyelamatkan mereka demi nama-Nya, supaya Dia dapat menyatakan kuasa-Nya yang besar. Mazmur 106:8

Umat-Mu dengan rela hati pada hari kuasa-Mu, dalam keindahan kekudusan dari kandungan fajar; Engkau mempunyai embun masa mudamu. Mazmur 110:3

Dia telah menunjukkan kepada umat-Nya kuasa perbuatan-perbuatan-Nya, supaya Dia dapat memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa lain. Mazmur 111:6

Mereka akan menceritakan kemuliaan kerajaan-Mu, dan membicarakan tentang kuasa-Mu; Mazmur 145:11

Maha Besar Tuhan kita dan maha kuasa; pengertian-Nya tidak terbatas. Mazmur 147:5

Pujilah TUHAN. Pujilah Allah di tempat kudus-Nya, pujilah Dia di cakrawala kekuasaan-Nya. Mazmur 150:1

Janganlah menahan kebaikan daripada mereka yang berhak menerimanya, sedangkan engkau mampu melakukannya. Amsal 3:27

Hidup dan mati dikuasai lidah, dan siapa yang menyukainya akan memakan buahnya. Amsal 18:21

Maka aku kembali dan memperhatikan segala penindasan yang dilakukan di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang tertindas, dan mereka tidak mempunyai penghibur; dan di pihak penindas mereka ada kuasa, tetapi mereka tidak mempunyai penghibur. Pengkhutbah 4:1

Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, dan yang dikaruniainya kuasa untuk memakannya, untuk mengambil bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itulah juga pemberian Allah. Pengkhutbah 5:19

Seorang lelaki yang diberikan Tuhan kekayaan, harta benda dan kehormatan, sehingga dia tidak kekurangan apa-apa bagi jiwanya dari semua yang diinginkannya, tetapi Tuhan tidak memberinya kuasa untuk memakannya, tetapi orang lain yang memakannya. Ini adalah kesia-siaan dan penyakit yang jahat. Pengkhutbah 6:2

Di mana terdapat titah raja, di situlah terdapat kuasa: dan siapakah yang dapat berkata kepadanya: "Apakah yang kauperbuat?" Tidak ada manusia yang berkuasa atas roh untuk menahan roh; dan tidak ada kuasa pada hari kematian; dan tidak ada pembebasan dalam peperangan itu, dan kejahatan tidak akan melepaskan mereka yang terjerat kepadanya. Pengkhutbah 8: 4,8

Nubuat

Oleh itu, penduduknya tidak berdaya, mereka terkejut dan keliru; mereka seperti rumput di padang dan seperti tumbuh-tumbuhan hijau, seperti rumput di atas bumbung rumah, dan seperti gandum yang layu sebelum ia tumbuh. Yesaya 37:27

Angkatlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semuanya ini, yang mengeluarkan tentara mereka menurut jumlahnya; Dia memanggil mereka semua dengan nama-nama-Nya dengan kebesaran kekuatan-Nya, sebab Ia kuat dalam kuasa, satu pun tidak ada yang kurang. Dia memberi kekuatan kepada yang letih lesu, dan kepada yang tidak berdaya Dia menambah kekuatan. Yesaya 40:26,29

Yang membawa keluar kereta dan kuda, tentara dan kekuatan; mereka berbaring bersama-sama, mereka tidak akan bangun; mereka mati lenyap, mereka padam seperti tali. Yesaya 43:17

Sesungguhnya, mereka akan menjadi seperti jerami; api akan membakar mereka, mereka tidak akan melepaskan diri dari kuasa nyala api; tidak akan ada bara untuk memanaskan badan, atau api untuk duduk di hadapannya. Yesaya 47:14

Mengapakah ketika Aku datang, tidak ada orang? Ketika Aku berseru, tidak ada yang menjawab? Adakah tangan-Ku pendek sama sekali, sehingga tidak dapat menebus? Atau adakah Aku tidak berkuasa untuk melepaskan? Lihatlah, dengan teguran-Ku Aku mengeringkan laut, Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun; ikan-ikan mereka berbau busuk, kerana tidak ada air, dan mereka mati kehausan. Yesaya 50:2

Dialah yang menjadikan bumi dengan kuasa-Nya, Dialah yang menegakkan dunia dengan hikmat-Nya, dan yang membentangkan langit dengan akal budi-Nya. Yeremia 10:12

Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan binatang yang ada di atas bumi, dengan kekuatan-Ku yang besar dan dengan lengan-Ku yang terentang, dan Aku telah memberikannya kepada siapa yang Kukehendaki. Yeremia 27:5

Ya Tuhan ALLAH! Sungguh, Engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang, dan tidak ada sesuatu pun yang terlalu sukar bagi-Mu. Yeremia 32:17

Dialah yang menjadikan bumi dengan kuasa-Nya, Dialah yang menegakkan dunia dengan hikmat-Nya, dan yang membentangkan langit dengan akal budi-Nya. Yeremia 51:15

Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Akankah ia berhasil? Bukankah ia akan mencabut akar-akarnya dan memotong buah-buahannya, sehingga ia layu? Semua daunnya yang tumbuh akan layu, walaupun tanpa kuasa yang besar atau banyak orang yang dapat mencabutnya dari akar-akarnya. Yehezkiel 17:9

Lihatlah, para pemimpin Israel, masing-masing ada di antaramu dengan sekuat tenaganya untuk menumpahkan darah. Yehezkiel 22:6

Beginilah firman TUHAN: "Orang-orang yang menyokong Mesir juga akan jatuh, dan keangkuhan kekuatannya akan turun; dari menara Siene mereka akan jatuh di dalamnya oleh pedang, demikianlah firman Tuhan ALLAH." Yehezkiel 30:6

Ya raja, engkaulah raja segala raja, sebab Allah semesta langit telah mengaruniakan kepadamu kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Daniel 2:37

Para pembesar, gabenor, bupati, dan penasihat raja berkumpul, lalu melihat orang-orang ini, yang badannya tidak berdaya oleh api, rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, dan bau api tidak sampai kepada mereka. Daniel 3:27

Raja berkata, "Bukankah ini Babel yang besar yang telah kubangun untuk menjadi istana kerajaan dengan kekuatanku dan untuk kemuliaan keagunganku?" Daniel 4:30

Dia melepaskan dan menyelamatkan, dan Dia melakukan tanda-tanda dan keajaiban di langit dan di bumi, yang telah melepaskan Daniel dari kuasa singa. Daniel 6:27

Lalu ia datang kepada domba jantan yang bertanduk dua, yang telah kulihat berdiri di tepi sungai itu, lalu berlari kepadanya dengan amarah yang dahsyat. Aku melihatnya datang mendekati domba jantan itu, lalu ia murka kepadanya, lalu memukul domba jantan itu dan mematahkan kedua tanduknya; domba jantan itu tidak berdaya untuk berdiri di hadapannya, malah dicampakkannya ke tanah dan dipijak-pijaknya, dan tidak ada yang dapat melepaskan domba jantan itu dari tangannya. Daniel 8:6-7

Sekarang setelah patah, sedangkan empat kerajaan muncul untuk menggantikannya, empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuatnya. Kekuatannya akan menjadi kuat, tetapi bukan dengan kekuatannya sendiri. Ia akan membinasakan dengan ajaib, dan akan makmur, dan akan melakukannya, dan akan memusnahkan orang-orang yang kuat dan umat kudus. Daniel 8:22,24

Dan pada akhir tahun-tahun kemudian mereka akan bersatu; sebab puteri raja selatan akan datang kepada raja utara untuk mengadakan perjanjian, tetapi puteri itu tidak akan mempertahankan kekuatan raja itu; raja itu juga tidak akan bertahan, baik lengannya maupun tangannya; perempuan itu akan diserahkan, dan mereka yang membawanya, dan dia yang memperanakkannya, dan dia yang menguatkannya pada masa itu. Daniel 11:6

Dan ia akan menggerakkan kekuatan dan keberaniannya melawan raja selatan dengan tentara yang besar; dan raja selatan akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang sangat besar dan kuat, tetapi ia tidak akan bertahan, sebab mereka akan membuat rencana jahat terhadapnya. Daniel 11:25

Tetapi ia akan berkuasa atas harta karun emas dan perak dan atas segala barang berharga Mesir, dan orang Libia dan orang Etiopia akan mengikutinya. Daniel 11:43

Dan aku mendengar orang yang berpakaian linen, yang berada di atas air sungai itu, mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke langit, lalu bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, bahawa itu akan berlaku untuk satu masa, dua masa, dan setengah masa; dan apabila ia telah menyelesaikan tugasnya untuk menghancurkan kuasa umat kudus, maka segala perkara ini akan selesai. Daniel 12:7

Ia memegang tumit saudaranya sejak dalam kandungan, dan dengan kekuatannya ia berkuasa dengan Allah: Ya, ia berkuasa atas malaikat itu, dan ia menang; ia menangis dan memohon kepada-Nya; Ia menemukan Dia di Betel, dan di sana Ia berbicara dengan kita; Hosea 12:3-4

Aku akan menebus mereka dari kuasa dunia orang mati, Aku akan menebus mereka dari maut. Hai maut, Aku akan menjadi tulahmu, hai dunia orang mati, Aku akan menjadi kebinasaanmu; pertobatan akan tersembunyi dari mata-Ku. Hosea 13:14

Celakalah mereka yang merancang kejahatan dan yang melakukan kejahatan di tempat tidur mereka! Ketika fajar menyingsing, mereka melakukannya, sebab itu ada dalam kekuatan tangan mereka. Mikha 2:1

Tetapi sesungguhnya aku ini penuh dengan kuasa, dengan Roh TUHAN, dengan penghakiman dan keperkasaan, untuk memberitahukan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Mikha 3:8

TUHAN itu lambat marah dan besar kuasa-Nya, dan Ia tidak sekali-kali membebaskan orang fasik daripada hukuman. TUHAN berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kaki-Nya. Nahum 1:3

Dia yang menghancurkan telah datang mendahuluimu: jagalah benteng, awasilah jalan, kuatkan pinggangmu, perkuatlah kekuatanmu dengan sekuat tenaga! Nahum 2:1

Kemudian hatinya akan berubah, dan ia akan melanggar, dan bersalah, menganggap ini sebagai kuasanya kepada dewanya. Habakuk 1:11

Celakalah dia yang mengingini kekayaan yang jahat untuk keluarganya, supaya ia dapat meletakkan sarangnya di tempat yang tinggi, supaya ia dapat dilepaskan dari kuasa kejahatan! Habakuk 2:9

Kecerahannya seperti cahaya, dari tangannya memancarkan cahaya, dan di situlah tersembunyi kuasanya. Habakuk 3:4

Lalu ia menjawab dan berkata kepadaku: "Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel: Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan roh-Ku, demikianlah firman TUHAN semesta alam." Zakharia 4:6

Sesungguhnya, Tuhan akan membuangnya, dan Ia akan menghancurkan kekuatannya di laut, dan negeri itu akan dimakan habis oleh api. Zakharia 9:4

Injil dan Kisah Para Rasul

Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya Kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6:13

Tetapi supaya kamu tahu, bahawa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," (lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, " Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Matius 9:6

Tetapi apabila orang ramai melihatnya, mereka tercengang lalu memuliakan Allah, yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada manusia. Matius 9:8

Dan setelah memanggil kedua belas murid-Nya, Ia memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam kelemahan. Matius 10:1

Yesus menjawab mereka, " Kamu sesat, kerana kamu tidak mengetahui Kitab Suci mahupun kuasa Allah." Matius 22:29

Segera setelah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada waktu itu akan kelihatan tanda Anak Manusia di langit dan semua suku di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Matius 24: 29-30

Kata Yesus kepadanya: " Engkau telah mengatakannya. Namun Aku berkata kepadamu: Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Matius 26:64

Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, " Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Oleh itu, pergilah dan ajarlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28: 18-20

Tetapi supaya kamu tahu, bahawa di bumi ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, " kata-Nya kepada orang lumpuh itu, Markus 2:10

Dan untuk mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit, dan untuk mengusir syaitan: Markus 3:15

Lalu Yesus memanggil kedua belas murid-Nya itu, lalu mengutus mereka berdua-dua, dan memberi mereka kuasa untuk mengalahkan roh-roh jahat. Markus 6:7

Lalu kata-Nya kepada mereka: " Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ada beberapa orang di antara orang yang berdiri di sini yang tidak akan merasai maut sebelum mereka melihat Kerajaan Allah datang dengan kuasa." Markus 9:1

Lalu Yesus berkata kepada mereka: " Bukankah kamu sesat, sebab kamu tidak mengetahui Kitab Suci dan kuasa Allah?" Markus 12:24

Dan bintang-bintang di langit akan jatuh, dan kuasa-kuasa yang ada di langit akan goncang. Dan pada waktu itu mereka akan melihat Anak Manusia datang di awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Markus 13: 25-26

Dan Yesus berkata, " Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Markus 14:62

Dan ia akan berjalan mendahului-Nya dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada hikmat orang-orang benar, dan untuk menyediakan bagi Tuhan suatu umat yang bersedia. Lukas 1:17

Lalu malaikat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak kudus yang akan lahir dari padamu akan disebut Anak Allah." Lukas 1:35

Lalu kata Iblis kepada-Nya: "Semua kuasa ini dan kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan kepada siapa saja yang kuinginkan aku memberikannya." Lukas 4:6

Dan Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh. Dan tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah sekitarnya. Dan mereka takjub akan ajaran-Nya, sebab firman-Nya penuh kuasa. Maka heranlah mereka semua lalu berkata sesama sendiri, katanya: "Perkataan yang luar biasa ini! Dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memerintahkan roh-roh jahat, lalu mereka keluar." Lukas 4 :14,32,36

Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada orang Farisi dan ahli Taurat yang datang dari setiap pekan di Galilea dan Yudea dan Yerusalem. Kuasa Tuhan hadir untuk menyembuhkan mereka. Tetapi supaya kamu tahu, bahawa Anak Manusia berkuasa di bumi ini untuk mengampuni dosa, " kata-Nya kepada orang lumpuh itu, " Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Lukas 5: 17,24

Kemudian Yesus memanggil kedua belas murid-Nya berkumpul, lalu memberi mereka kuasa dan wewenang untuk mengalahkan semua roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Dan mereka semua kagum akan kuasa Allah. Sementara mereka semua tercengang akan segala sesuatu yang dilakukan Yesus, berkatalah Ia kepada murid-murid-Nya: Lukas 9: 1,43

Sesungguhnya Aku memberi kamu kuasa untuk memijak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan kamu. Lukas 10:19

Tetapi Aku akan memberi amaran kepadamu siapa yang harus kamu takuti: Takutlah kepada Dia, yang setelah membunuhnya mempunyai kuasa untuk melemparkannya ke dalam neraka; ya, Aku berkata kepadamu, Takutlah kepada-Nya. Apabila kamu dibawa ke rumah ibadat, kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu kuatir bagaimana atau apa yang harus kamu jawab, atau apa yang harus kamu katakan. Lukas 12: 5,11

Lalu mereka mengawasi dia, lalu mengutus pengintip-pengintip yang berpura-pura menjadi orang benar, supaya mereka dapat menangkap perkataannya, supaya mereka dapat menyerahkan dia kepada kuasa dan wewenang gabenor. Lukas 20:20

Hati manusia akan menjadi lemah kerana takut dan kerana menantikan apa yang akan datang ke atas bumi; kerana kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Dan pada waktu itu mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Lukas 21: 26-27

Ketika Aku ada bersama-sama kamu setiap hari di dalam Bait Suci, kamu tidak pernah mengulurkan tangan terhadap Aku. Tetapi inilah saatmu, dan inilah kuasa kegelapan. Kemudian Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan kuasa Allah. Lukas 22: 53,69

Dan lihatlah, Aku akan mengirimkan kepadamu janji Bapa-Ku, tetapi tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lukas 24:49

Tetapi semua orang yang menerima-Nya, kepada mereka diberikan-Nya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, Yohanes 1:12

Hukum Kuasa Alkitabiah

Kuasa mutlak Yesus Kristus tidak akan rosak.

Tiada seorang pun yang mengambilnya daripada-Ku, tetapi Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya dan Aku berkuasa untuk mengambilnya semula. Perintah ini telah Kuterima daripada Bapa-Ku. Yohanes 10:18

Sama seperti Engkau telah memberikan kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, supaya Ia memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepada-Nya. Yohanes 17:2

Maka kata Pilatus kepada-Nya, "Tidakkah Engkau berkata-kata dengan aku? Tidakkah Engkau tahu, bahawa aku berkuasa menyalibkan Engkau dan berkuasa membebaskan Engkau?" Yesus menjawab, " Engkau tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap Aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Oleh itu, dia yang menyerahkan Aku kepadamu, lebih besar dosanya." Yohanes 19: 10-11

Lalu Ia berkata kepada mereka: " Bukan urusanmu untuk mengetahui masa dan waktu, yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasa-Nya." Tetapi kamu akan menerima kuasa, setelah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1: 7-8

Ketika Petrus melihatnya, ia berkata kepada orang banyak itu: "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini? Atau mengapa kamu begitu memperhatikan kami, seolah-olah dengan kuasa atau kekudusan kami sendiri kami telah membuat orang ini berjalan?" Kisah Para Rasul 3:12

Setelah mereka menempatkan rasul-rasul itu di tengah-tengah mereka, mereka bertanya, "Dengan kuasa apakah atau dengan nama siapa kamu telah melakukan ini?" Dan dengan kuasa yang besar para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus: dan kasih karunia yang melimpah ruah ada pada mereka semua. Kisah Para Rasul 4: 7,33

Semasa ia masih ada, bukankah itu milikmu? Dan setelah dijual, bukankah ia berada dalam kuasamu sendiri? Mengapa engkau merancangkan hal itu di dalam hatimu? Engkau bukan berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kisah Para Rasul 5:4

Dan Stefanus, yang penuh dengan iman dan kuasa, melakukan keajaiban dan mukjizat yang besar di antara orang banyak. Kisah Para Rasul 6:8

Dan mereka semua, dari yang kecil sampai yang besar, memperhatikannya, sambil berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang besar." sambil berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa ini, supaya barangsiapa yang aku letakkan tangan ke atasnya, ia boleh menerima Roh Kudus." Kisah Para Rasul 8: 10,19

Bagaimana Allah mengurapi Yesus dari Nazareth dengan Roh Kudus dan kuasa; Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kisah Para Rasul 10:38

untuk membuka mata mereka, dan untuk memalingkan mereka dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka menerima pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam antara orang-orang yang telah dikuduskan oleh iman mereka kepada-Ku. Kisah Para Rasul 26:18

Surat-surat

dan dinyatakan sebagai Anak Allah dengan kuasa, menurut Roh kekudusan, oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati, Kerana aku tidak malu akan Injil Kristus, kerana Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab apa yang tidak kelihatan dari pada-Nya, yaitu kuasa-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat dilihat dengan jelas oleh akal budi dari karya-Nya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1:4 , 16, 20

Kerana aku yakin, bahawa baik maut mahupun hidup, baik malaikat-malaikat mahupun pemerintah-pemerintah, baik kuasa-kuasa, baik yang ada sekarang mahupun yang akan datang, Roma 8:38

Sebab Kitab Suci berkata kepada Firaun: "Untuk tujuan inilah Aku membangkitkan engkau, supaya Aku menunjukkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya nama-Ku dimaklumkan di seluruh bumi." Bukankah tukang periuk mempunyai kuasa atas tanah liat itu, untuk membuat dari gumpalan yang sama satu benda untuk tujuan yang mulia dan satu lagi untuk tujuan yang hina? Bagaimana jika Allah, yang hendak menunjukkan murka-Nya dan menyatakan kuasa-Nya, menanggung dengan penuh kesabaran benda-benda kemurkaan yang telah disediakan untuk kebinasaan, Roma 9:17 , 21-22

Hendaklah setiap jiwa tunduk kepada pemerintah yang lebih tinggi. Kerana tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh itu, sesiapa yang menentang pemerintah, menentang ketetapan Allah; dan sesiapa yang menentang akan menerima hukuman atas dirinya sendiri. Kerana pemerintah bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi perbuatan baik, tetapi bagi kejahatan. Jadi, tidakkah engkau takut kepada penguasa? Lakukanlah apa yang baik, dan engkau akan mendapat pujian darinya. Roma 13: 1-3

Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat, oleh kuasa Roh Allah, sehingga dari Yerusalem dan di sekitar sampai ke Ilirikum aku telah memberitakan Injil Kristus dengan sepenuhnya. Roma 15: 13,19

Sekarang bagi Dia, yang berkuasa untuk meneguhkan kamu menurut Injil yang kukatakan dan pemberitaan Yesus Kristus, menurut penyataan rahasia yang dirahsiakan sejak permulaan dunia, Roma 16:25

Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kuasa Allah. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, mahupun orang Yunani, Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1: 18,24

Dan perkataanku dan khotbahku bukanlah dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan bukti Roh dan kuasa. Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kuasa Allah. 1 Korintus 2: 4-5

Tetapi aku akan datang kepadamu tidak lama lagi, jika Tuhan menghendakinya, dan aku akan mengetahui, bukan perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi kekuatannya. Kerana Kerajaan Allah bukan terdiri daripada perkataan, tetapi daripada kuasa. 1 Korintus 4: 19-20

Hukum Kuasa Alkitabiah

Kuasa mutlak Yesus Kristus tidak akan rosak.

Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kamu berkumpul bersama-sama, dan rohku, dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Korintus 5:4

Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau ditaklukkan oleh apa pun. Dan Allah telah membangkitkan Tuhan, dan juga akan membangkitkan kita dengan kuasa-Nya sendiri. 1 Korintus 6: 12,14

Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya; demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. Tetapi barangsiapa yang tetap teguh dalam hatinya, dan tidak terpaksa, tetapi berkuasa atas kehendaknya sendiri, dan telah memutuskan dalam hatinya untuk tidak memelihara anak daranya, ia berbuat baik. 1 Korintus 7: 4,37

Tidakkah kami berkuasa untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai kuasa untuk memimpin seorang saudari, seorang isteri, seperti rasul-rasul lain, dan seperti saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sahaja, tidakkah kami mempunyai kuasa untuk berhenti bekerja? 1 Korintus 9: 4-6

Jika orang lain mengambil bahagian dalam kuasa ini atas kamu, bukankah kami lebih daripada itu? Namun begitu, kami tidak menggunakan kuasa ini, sebaliknya kami menanggung segala-galanya, supaya kami jangan menghalangi Injil Kristus. Jadi apakah upahku? Sesungguhnya, apabila aku memberitakan Injil, aku boleh memberitakan Injil Kristus dengan percuma, supaya aku tidak menyalahgunakan kuasaku dalam Injil. 1 Korintus 9: 12,18

Oleh sebab itu, perempuan harus memakai tanda kekuasaan di kepalanya oleh karena para malaikat. 1 Korintus 11:10

Kemudian tiba kesudahannya, apabila Ia menyerahkan Kerajaan kepada Allah, Bapa; apabila Ia telah melenyapkan segala pemerintahan, segala kekuasaan dan kuasa. 1 Korintus 15:24

Ia ditaburkan dalam kehinaan, ia dibangkitkan dalam kemuliaan; ia ditaburkan dalam kelemahan, ia dibangkitkan dalam kuasa. 1 Korintus 15:43

Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya kuasa yang melimpah ruah itu nyata dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus 4:7

Dengan firman kebenaran, dengan kuasa Allah, dengan perlengkapan senjata kebenaran di sebelah kanan dan di sebelah kiri, 2 Korintus 6:7

Kerana aku memberi kesaksian, sekuat tenaga mereka, malah melebihi kekuatan mereka, mereka rela dengan rela hati; 2 Korintus 8:3

Sebab kata mereka, surat-suratnya berat dan kuat, tetapi kehadirannya lemah dan perkataannya hina. 2 Korintus 10:10

Lalu Ia berkata kepadaku: " Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kekuatan-Ku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." 2 Korintus 12:9

Sebab walaupun Ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup oleh kuasa Allah. Sebab kami juga lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia oleh kuasa Allah terhadap kamu. 2 Korintus 13:4

Itulah sebabnya aku menulis perkara-perkara ini semasa aku jauh, supaya apabila aku hadir, aku tidak akan menggunakan kuasa yang tajam, sesuai dengan kuasa yang telah Tuhan berikan kepadaku untuk membangun, dan bukan untuk meruntuhkan. 2 Korintus 13:10

Dan betapa besarnya kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya yang besar, Jauh di atas segala pemerintah, dan kuasa, dan kekuatan, dan kerajaan, dan setiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang, Efesus 1 :19,21

Di dalamnya kamu hidup dahulu menurut jalan dunia ini, menurut penguasa kerajaan angkasa, iaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Efesus 2:2

Aku telah dijadikan pelayan untuk itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku menurut pengerjaan kuasa-Nya yang efektif. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga segala macam hikmat Allah, Sekarang bagi Dia, yang berkuasa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, Efesus 3:7 , 10, 20

Akhirnya, saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dan di dalam kuasa kuasa-Nya. Kerana kita bergelut bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu kegelapan dunia ini, melawan roh-roh jahat di tempat-tempat tinggi. Efesus 6: 10,12

supaya aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya. Filipi 3:10

Dikuatkan dengan segala kekuatan, menurut kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala ketekunan dan penderitaan dengan sukacita; Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Kerana oleh Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun kuasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1:11 , 13, 16

Dan kamu telah sempurna di dalam Dia, yang merupakan kepala segala pemerintah dan kuasa. Dan setelah Ia merampas pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa, Ia menjadikan mereka suatu tontonan umum, dalam kemenangan-Nya atas mereka. Kolose 2: 10,15

Sebab Injil yang kami beritakan bukan sahaja sampai kepadamu dengan perkataan, tetapi juga dengan kuasa, dan dengan Roh Kudus, dan dengan kepastian yang besar, seperti yang kamu tahu bagaimana kami telah berlaku di antara kamu untuk kepentingan kamu. 1 Tesalonika 1:5

Mereka akan dihukum dengan kebinasaan selama-lamanya dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kuasa-Nya; Oleh itu, kami juga sentiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak untuk panggilan ini, dan supaya kamu menyempurnakan segala kehendak kebaikan-Nya dan pekerjaan iman dengan kuasa, 2 Tesalonika 1: 9,11

Kedatangan-Nya adalah berdasarkan pekerjaan Iblis, dengan segala kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, 2 Tesalonika 2:9

Bukan kerana kami tidak berkuasa, tetapi kerana kami ingin menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu dapat mengikut jejak langkah kami. 2 Tesalonika 3:9

Dialah satu-satunya yang tidak dapat binasa, bersemayam dalam terang yang tidak dapat didekati oleh manusia; yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan tidak dapat dilihat oleh manusia; bagi-Nyalah kehormatan dan kuasa yang kekal, amin. 1 Timotius 6:16

Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Oleh itu, janganlah malu akan kesaksian tentang Tuhan kita, dan janganlah malu akan aku, seorang tahanan untuk-Nya. Sebaliknya, ikutlah menderita kerana Injil menurut kuasa Allah. 2 Timotius 1: 7-8

Mereka kelihatan seperti orang saleh, tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah orang-orang seperti itu. 2 Timotius 3:5

Ingatkanlah mereka supaya tunduk kepada pemerintah dan penguasa, taat kepada pemerintah, dan sedia untuk setiap pekerjaan yang baik, Titus 3:1

Dialah cahaya kemuliaan-Nya dan gambaran sebenar diri-Nya, dan menopang segala sesuatu dengan firman kuasa-Nya. Setelah Dia sendiri membersihkan dosa kita, Dia duduk di sebelah kanan Yang Maha Mulia di tempat yang tinggi. Ibrani 1:3

Oleh kerana anak-anak itu adalah darah dan daging, maka Dia sendiri juga mengambil bahagian dalam darah dan daging itu, supaya melalui kematian Dia dapat memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, iaitu Iblis; Ibrani 2:14

Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum; ia sanggup menilai pikiran dan niat hati. Ibrani 4:12

dan telah mengecap firman Allah yang baik dan karunia dunia yang akan datang, Ibrani 6:5

yang dijadikan bukan menurut hukum duniawi, tetapi menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Ibrani 7:16

Yang dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman untuk menerima keselamatan yang telah siap untuk dinyatakan pada akhir zaman. 1 Petrus 1:5

Yang telah naik ke sorga dan berada di sebelah kanan Allah; segala malaikat, kuasa dan kekuasaan telah ditaklukkan kepada-Nya. 1 Petrus 3:22

Kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan, Kerana kami tidak mengikuti dongeng yang direka-reka dengan licik, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya. 2 Petrus 1: 3,16

Sedangkan malaikat-malaikat, yang lebih berkuasa dan lebih berkuasa, tidak membawa tuduhan yang mencerca mereka di hadapan Tuhan. 2 Petrus 2:11

Kepada Tuhan yang Maha Bijaksana, Juruselamat kita, bagi-Nyalah kemuliaan dan keagungan, kekuasaan dan kuasa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Yudas 1:25

Wahyu

Dan barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya akan Kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 2:26

Ya Tuhan, Engkau layak menerima kemuliaan, hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Wahyu 4:11

sambil berkata dengan suara nyaring, "Anak Domba yang telah disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian." Wahyu 5:12

Dan aku mendengar setiap makhluk yang ada di syurga dan di bumi dan di bawah bumi dan apa yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, segala puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa adalah untuk Dia yang duduk di atas takhta dan untuk Anak Domba itu sampai selama-lamanya." Wahyu 5:13

Maka keluarlah seekor kuda lain yang berwarna merah; dan kepada penunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai dari bumi, supaya mereka saling membunuh; dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan aku melihat, sesungguhnya, seekor kuda pucat dan yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan maut, dan dengan binatang-binatang di bumi. Wahyu 6: 4,8

sambil berkata, "Amin!" Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 7:12

Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi; dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan ekor mereka seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan kuasa mereka adalah untuk menyakiti manusia selama lima bulan. Kerana kuasa mereka ada di dalam mulut mereka, dan di dalam ekor mereka. Sebab ekor mereka seperti ular, dan berkepala, dan dengan ekor itu mereka menyakiti. Wahyu 9:3 , 10, 19

Dan Aku akan memberikan kuasa kepada dua saksi-Ku, dan mereka akan bernubuat selama seribu dua ratus enam puluh hari, sambil berpakaian kain kabung. Mereka ini mempunyai kuasa untuk menutup langit, supaya hujan tidak turun selama mereka bernubuat; dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala macam malapetaka, sekerap yang mereka kehendaki. Wahyu 11: 3,6

sambil berkata, "Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allah Yang Mahakuasa, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, kerana Engkau telah mengambil kuasa-Mu yang besar dan telah memerintah sebagai raja." Wahyu 11:17

Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata: "Sekarang telah datang keselamatan, dan kekuatan, dan kerajaan Allah kita, dan kuasa Kristus-Nya: sebab telah dicampakkan pendakwa saudara-saudara kita, yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Wahyu 12:10

Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kuasanya, dan takhtanya, dan kekuasaannya yang besar. Dan mereka menyembah naga itu, sebab ia telah memberikan kuasa kepada binatang itu. Mereka menyembah binatang itu, katanya: "Siapakah yang sama dengan binatang ini? Siapakah yang sanggup berperang melawannya?" Dan kepadanya diberikan mulut yang mengucapkan kata-kata sombong dan hujat; dan kepadanya diberikan kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya. Wahyu 13: 2,4,5

Dan kepadanya diberikan kuasa untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas semua suku, bahasa, dan bangsa. Dan ia menggunakan segala kuasa binatang yang pertama di hadapannya, dan menyebabkan bumi dan semua yang diam di dalamnya menyembah binatang yang pertama, yang luka mautnya telah sembuh. Dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan cara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu; ia menyuruh mereka yang diam di bumi membuat patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang itu, tetapi tetap hidup. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu dapat berkata-kata, dan menyebabkan semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Wahyu 13:7 , 12 , 14, 15

Dan seorang malaikat lain keluar dari mezbah; ia berkuasa atas api, dan berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya: "Ayunkan sabit-Mu yang tajam itu dan kumpulkan gugusan-gugusan pokok anggur di bumi, sebab buahnya telah masak sepenuhnya." Wahyu 14:18

Dan Bait Suci itu dipenuhi asap oleh kemuliaan Allah dan oleh kuasa-Nya, dan seorang pun tidak dapat masuk ke dalam Bait Suci itu sebelum ketujuh malapetaka yang dibawa oleh ketujuh malaikat itu digenapi. Wahyu 15:8

Dan malaikat keempat menuangkan cawannya ke atas matahari; dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia hangus oleh panas terik yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka ini, tetapi mereka tidak bertobat untuk memuliakan-Nya. Wahyu 16: 8-9

Dan kesepuluh tanduk yang telah kaulihat itu ialah sepuluh raja, yang belum menerima kerajaan, tetapi akan menerima kuasa sebagai raja untuk satu jam bersama-sama dengan binatang itu. Mereka ini mempunyai satu fikiran, dan akan memberikan kuasa dan kekuatan mereka kepada binatang itu. Wahyu 17: 12-13

Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari syurga, dengan kuasa yang besar; dan bumi diterangi oleh kemuliaannya. Wahyu 18:1

Kemudian daripada itu aku mendengar suara yang nyaring dari orang banyak di sorga, katanya: "Haleluya! Keselamatan, dan kemuliaan, dan hormat, dan kuasa, bagi Tuhan, Allah kita!" Wahyu 19:1

Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia seribu tahun lamanya. Wahyu 20:6

Apokrifa

Dan sekarang, tidakkah kamu percaya kepadaku? Bukankah raja itu besar dalam kuasanya? Tidakkah semua wilayah takut menyentuhnya? 1 Esdras 4:28

Tidak ada ketidakadilan dalam penilaiannya; dan dia adalah kekuatan, kerajaan, kuasa, dan keagungan, dari segala zaman. Terpujilah Allah kebenaran. 1 Ezra 4:40

Tetapi ketika nenek moyang kita membangkitkan murka Allah dan berdosa terhadap Tuhan Israel yang di sorga, Ia menyerahkan mereka ke dalam kuasa Nebukadnezar, raja Babel, dari orang Kasdim, 1 Esdras 6:15

Kerana kami telah berkata kepada raja, bahawa kuasa Tuhan, Allah kami, akan menyertai mereka yang mencari-Nya, untuk menyokong mereka dalam segala cara. 1 Esdras 8:52

Banyak raja telah Kubinasakan oleh karena mereka; Firaun dengan hamba-hambanya dan segenap kekuasaannya telah Kuhancurkan. 2 Ezra 1:10

Bilangan anak-anak-Mu yang Kaudambakan telah dipenuhi: mohonlah kuasa Tuhan, agar umat-Mu, yang telah dipanggil sejak semula, dikuduskan. 2 Esdras 2:41

Sebelum bunga-bunga yang indah kelihatan, atau sebelum kuasa-kuasa yang bergerak ditetapkan, sebelum para malaikat yang tidak terhitung banyaknya berkumpul, 2 Esdras 6:3

Begitu juga zaman Yang Maha Tinggi mempunyai permulaan yang jelas dalam keajaiban dan perbuatan yang penuh kuasa, dan pengakhiran dalam kesan dan tanda. 2 Esdras 9:6

Dan yang keempat datang, dan mengalahkan semua binatang yang lalu, dan berkuasa atas dunia dengan ketakutan yang besar, dan atas seluruh kompas bumi dengan banyak penindasan yang jahat; dan begitu lama dia tinggal di bumi dengan tipu daya. 2 Ezra 11:40

Kerana akan ada hasutan di antara manusia, dan pencerobohan antara satu sama lain; mereka tidak akan menghiraukan raja mahupun putera-putera mereka, dan tindakan mereka akan bergantung pada kuasa mereka. Aku tidak akan mengampuni mereka: pergilah, hai anak-anak, dari kuasa itu, janganlah najiskan tempat kudus-Ku. 2 Esdras 15:16,25

Juga orang Carmania yang mengamuk dalam kemarahan akan maju seperti babi hutan, dan dengan kekuatan yang besar mereka akan datang, dan bergabung dengan pertempuran dengan mereka, dan akan memusnahkan sebahagian daripada tanah orang Asyur. Dan kemudian naga akan menguasai diri, mengingat sifat mereka; dan jika mereka berpaling, berkomplot bersama dengan kekuatan yang besar untuk menganiaya mereka, Maka mereka ini akan terganggu, dan berdiam diri melalui kekuatan mereka, dan akan melarikan diri. 2 Esdras 15:30-32

Dan kemuliaan Kuasa-Mu akan layu seperti bunga, panas yang dikirim ke atasmu akan timbul. 2 Esdras 15:50

Bumi bergegar, begitu juga dengan dasar-dasarnya; laut bergelora dengan ombak dari dalam, dan ombak-ombaknya bergoncang, begitu juga ikan-ikan di dalamnya, di hadapan Tuhan, dan di hadapan kemuliaan kuasa-Nya: Permulaan kesedihan dan ratapan yang besar; permulaan kelaparan dan kematian yang besar; permulaan peperangan, dan kuasa-kuasa akan berdiri dalam ketakutan; permulaan kejahatan! apa yang harus aku lakukan apabila kejahatan ini datang? 2 Ezra 16:12,18

Kemudian dia mara dalam barisan perang dengan kekuatannya melawan raja Arpakhsad pada tahun ketujuh belas, dan dia menang dalam pertempurannya: kerana dia mengalahkan semua kekuatan Arpakhsad, dan semua penunggang kudanya, dan semua kereta kudanya, Yudit 1:13

Kerana demi aku hidup, dan demi kuasa kerajaanku, apa pun yang telah aku katakan, itulah yang akan aku lakukan dengan tanganku." Kemudian dia keluar dan seluruh pasukannya untuk pergi mendahului raja Nebukadnezar dalam pelayaran itu, dan untuk menutupi seluruh permukaan bumi ke arah barat dengan kereta kuda, penunggang kuda, dan pasukan pejalan kaki pilihan mereka. Yudit 2:12,19

Dan mereka menaburkan abu pada serban mereka, lalu berseru kepada Tuhan dengan sekuat tenaga, supaya Dia mengasihani seluruh kaum Israel. Yudit 4:15

Lalu berkatalah ia kepada mereka: "Ceritakan sekarang, hai bani Kanaan, siapakah bangsa ini yang diam di pegunungan, dan apakah kota-kota yang mereka diami, dan berapa banyaknya pasukan mereka, dan di manakah kekuatan dan kehebatan mereka, dan siapa raja yang diangkat atas mereka, atau panglima pasukan mereka? Sebab, kata mereka, kami tidak akan takut kepada bani Israel, sebab, lihatlah, mereka adalah bangsa yang tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan untuk pertempuran yang hebat . " Yudit 5:3,23

Dia akan mengirimkan kuasa-Nya dan akan memusnahkan mereka dari muka bumi, dan Tuhan mereka tidak akan melepaskan mereka: tetapi kami, hamba-hamba-Nya, akan memusnahkan mereka seperti satu orang, kerana mereka tidak dapat menahan kekuatan kuda-kuda kami. Yudit 6:3

Kerana jika Dia tidak mau membantu kita dalam tempoh lima hari ini, Dia berkuasa untuk mempertahankan kita bila-bila masa Dia mahu, walaupun setiap hari, atau untuk memusnahkan kita di hadapan musuh kita. Yudit 8:15

Kerana, lihatlah, orang Asyur telah bertambah banyak kekuatannya; mereka dimuliakan dengan kuda dan manusia; mereka bermegah dalam kekuatan prajurit mereka; mereka percaya pada perisai, tombak, busur, dan umban; dan mereka tidak tahu bahawa Engkaulah Tuhan yang mematahkan pertempuran: Tuhan adalah nama-Mu. Lemparkan kekuatan mereka dalam kuasa-Mu, dan jatuhkan pasukan mereka dalam murka-Mu: kerana mereka telah berniat untuk menajiskan tempat kudus-Mu, dan untuk menajiskan khemah tempat nama-Mu yang mulia bersemayam dan untuk menjatuhkan tanduk mezbah-Mu dengan pedang. Lihatlah keangkuhan mereka, dan kirimkan murka-Mu ke atas kepala mereka: berikan ke tanganku, seorang janda, kekuatan yang telah aku kandung. Kerana kuasa-Mu tidak berdiri dalam jumlah yang banyak atau kekuatan-Mu dalam orang yang kuat: kerana Engkaulah Tuhan orang yang sengsara, penolong orang yang tertindas, penyokong orang yang lemah, pelindung orang yang terlantar, penyelamat orang yang tidak mempunyai harapan. Dan buatlah setiap bangsa dan suku mengakui bahawa Engkaulah Tuhan segala kuasa dan kekuatan, dan bahawa tidak ada orang lain yang melindungi bangsa Israel selain Engkau. Yudit 9:7-9,11,14

Demi Nebukadnezar, raja seluruh bumi yang hidup, dan demi kuasanya yang hidup, yang telah mengutus engkau untuk memelihara segala yang hidup, sebab bukan hanya manusia yang akan melayaninya melalui engkau, tetapi juga binatang-binatang di padang, ternak, dan burung-burung di udara, akan hidup dengan kuasamu di bawah Nebukadnezar dan seisi rumahnya. Yudit 11:7

Maka keluarlah semuanya dan tiada seorang pun yang tinggal di dalam bilik tidur, baik kecil mahupun besar. Kemudian Yudit, berdiri di sisi katilnya, berkata dalam hatinya, "Ya Tuhan, Allah segala kuasa, lihatlah pada masa ini hasil kerja tanganku untuk meninggikan Yerusalem." Kemudian berkatalah Yudit dari jauh, kepada pengawal di pintu gerbang, "Bukalah, bukalah pintu gerbang ini! Tuhan, Allah kita, menyertai kita, untuk menunjukkan kuasa-Nya di Yerusalem, dan tentera-Nya melawan musuh, seperti yang telah dilakukan-Nya pada hari ini. Kerana ini, kepercayaanmu tidak akan hilang dari hati manusia, yang mengingat kuasa Tuhan untuk selama-lamanya." Yudit 13:4,11,19

sambil berkata, "Ya Tuhan, Tuhan, Raja Yang Maha Kuasa, kerana seluruh dunia ada di dalam kuasa-Mu, dan jika Engkau telah menetapkan untuk menyelamatkan Israel, tidak ada seorang pun yang dapat menentang-Mu." Tambahan kepada Ester 13:9

Ingatlah, ya Tuhan, perkenalkan diri-Mu pada masa kesesakan kami, dan berikanlah aku keberanian, ya Raja bangsa-bangsa, dan Tuhan segala kuasa. Tambahan kepada Ester 14:12

Kerana fikiran yang sesat itu terpisah daripada Tuhan: dan kuasa-Nya, apabila diuji, menegur orang yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan Salomo 1:3

Kerana kuasa telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan kedaulatan dari Yang Mahatinggi, yang akan menguji perbuatanmu, dan menyelidiki nasihatmu. Kebijaksanaan Salomo 6:3

Baik hati kepada manusia, teguh, yakin, bebas daripada kerisauan, mempunyai segala kuasa, mengawasi segala sesuatu, dan melalui segala pengertian, roh-roh yang suci dan paling halus. Kerana dia adalah nafas kuasa Tuhan, dan pengaruh suci yang mengalir dari kemuliaan Yang Maha Kuasa: oleh itu tiada apa pun yang najis dapat jatuh ke dalamnya. Kerana dia adalah cahaya cahaya abadi, cermin kuasa Tuhan yang tidak bercela, dan gambaran kebaikan-Nya. Kebijaksanaan Salomo 7:23,25-26

Kerana dia mengetahui dan memahami segala sesuatu, dan dia akan memimpin aku dengan bijaksana dalam perbuatanku, dan memelihara aku dalam kuasanya. Kebijaksanaan Salomo 9:11

Dan memberinya kuasa untuk memerintah segala sesuatu. Dan tidak membiarkannya terbelenggu, sampai ia membawa tongkat kerajaan kepadanya, dan kuasa melawan mereka yang menindasnya: adapun mereka yang menuduhnya, ia menunjukkan mereka sebagai pembohong, dan memberinya kemuliaan abadi. Kebijaksanaan Salomo 10:2,14

Ya, dan tanpa kekuatan ini mereka telah jatuh dengan satu tiupan, dianiaya untuk membalas dendam, dan berselerak di mana-mana melalui nafas kuasa-Mu: tetapi Engkau telah mengatur segala sesuatu dalam ukuran, bilangan dan berat. Kerana Engkau dapat menunjukkan kekuatan-Mu yang besar setiap saat bila Engkau kehendaki; dan siapakah yang dapat menahan kekuatan lengan-Mu? Kebijaksanaan Salomo 11:20-21

Oleh kerana Engkau sendiri benar, Engkau mengatur segala sesuatu dengan adil: menganggap bahawa tidak sesuai dengan kuasa-Mu untuk menghukum dia yang tidak layak dihukum. Kerana kuasa-Mu adalah permulaan kebenaran, dan kerana Engkau adalah Tuhan segala sesuatu, itu menjadikan Engkau pemurah kepada semua orang. Kerana apabila manusia tidak percaya bahawa

Engkau berkuasa sepenuhnya, Engkau menunjukkan kekuatan-Mu, dan di antara mereka yang mengetahuinya Engkau menyatakan keberanian mereka. Tetapi Engkau, yang menguasai kuasa-Mu, menghakimi dengan adil, dan memerintah kami dengan penuh belas kasihan: kerana Engkau boleh menggunakan kuasa apabila Engkau mahu. Kebijaksanaan Salomo 12:15-18

Tetapi jika mereka kagum dengan kuasa dan kebaikan mereka, biarlah mereka memahami melaluinya, betapa lebih berkuasa Dia yang menciptakan mereka. Kebijaksanaan Salomo 13:4

Kerana bukanlah kuasa mereka yang mereka sumpahkan: tetapi pembalasan yang adil bagi orang berdosa, yang sentiasa menghukum kesalahan orang fasik. Kebijaksanaan Salomo 14:31

Kerana jika kami berdosa, kami adalah milik-Mu, mengetahui kuasa-Mu: tetapi kami tidak akan berdosa, mengetahui bahawa kami dianggap milik-Mu. Kerana mengenal Engkau adalah kebenaran yang sempurna: ya, mengetahui kuasa-Mu adalah akar keabadian. Kebijaksanaan Salomo 15:2-3

Kerana Engkau berkuasa atas kehidupan dan kematian: Engkau memimpin ke pintu gerbang neraka, dan membangkitkan kembali. Kebijaksanaan Salomo 16:13

Dan pada masa yang lain ia membakar bahkan di tengah-tengah air melebihi kuasa api, supaya ia dapat memusnahkan hasil tanah yang tidak adil. Kebijaksanaan Salomo 16:19

Tiada kuasa api yang dapat menerangi mereka: begitu juga nyalaan bintang-bintang yang terang tidak dapat menerangi malam yang mengerikan itu. Kebijaksanaan Salomo 17:5

Api mempunyai kuasa di dalam air, melupakan kebaikannya sendiri: dan air melupakan sifat pemadamannya sendiri. Kebijaksanaan Salomo 19:20

Kerana kuasa Tuhan besar, dan Dia dihormati oleh orang yang rendah hati. Pengkhotbah 3:20

Datanglah kepadanya dengan segenap hatimu, dan ikutilah jalan hidupnya dengan segenap kekuatanmu. Pengkhotbah 6:26

Janganlah menjadi penjamin melebihi kemampuanmu; kerana jika engkau menjadi penjamin, bayarlah dengan teliti. Pengkhotbah 8:13

Jauhkanlah engkau daripada orang yang berkuasa membunuh; supaya engkau tidak meragui ketakutan akan kematian: dan jika engkau datang kepadanya, janganlah menyalahkannya, supaya jangan ia merampas nyawamu dengan segera: ingatlah bahawa engkau masuk ke tengah-tengah jerat, dan engkau berjalan di atas benteng kota. Ecclesiasticus 9:13

Kuasa bumi ada di tangan Tuhan, dan pada waktunya Dia akan menetapkan satu orang yang menguntungkan atasnya. Pengkhotbah 10:4

Janganlah membebani dirimu melebihi kuasamu selama engkau hidup; dan janganlah bergaul dengan orang yang lebih berkuasa dan lebih kaya daripadamu: kerana bagaimanakah periuk dan periuk tanah liat dapat diselaraskan? Kerana jika yang satu dipukul dengan yang lain, ia akan pecah. Pengkhotbah 13:2

Kerana hikmat Tuhan itu besar, dan Dia berkuasa, dan Dia melihat segala sesuatu. (Pengkhotbah 15:18)

Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mengenalnya, supaya perbuatan-perbuatannya yang ajaib dapat diketahui oleh dunia. Pengkhotbah 16:15

Dia memberi mereka beberapa hari, dan waktu yang singkat, dan juga kuasa atas segala sesuatu di dalamnya. Dia melihat kuasa ketinggian langit; dan semua manusia hanyalah tanah dan abu. Ecclesiasticus 17:2,32

Yang memerintah dunia dengan telapak tangan-Nya, dan segala sesuatu mematuhi kehendak-Nya: kerana Dia adalah Raja segala sesuatu, dengan kuasa-Nya memisahkan perkara-perkara kudus daripada perkara-perkara najis. Kepada siapakah Dia telah memberikan kuasa untuk menyatakan perbuatan-perbuatan-Nya? Dan siapakah yang akan mengetahui perbuatan-perbuatan-Nya yang mulia? Ecclesiasticus 18:3-4

Dan jika kerana kekurangan kuasa dia dihalang daripada berbuat dosa, namun apabila dia mendapat peluang dia akan melakukan kejahatan. Ecclesiasticus 19:28

Dalam jemaah Yang Maha Tinggi dia akan membuka mulutnya, dan bermegah di hadapan kuasa-Nya. Begitu juga di kota yang dikasihi Dia memberiku ketenangan, dan di Yerusalem adalah kuasaku. Pengkhotbah 24:2,11

Bantulah sesamamu sekuat tenaga, dan berhati-hatilah agar engkau sendiri tidak jatuh ke dalam perkara yang sama. Ecclesiasticus 29:20

Janganlah berikan kuasa kepada anak lelaki dan isterimu, saudara lelaki dan sahabatmu atas dirimu semasa engkau hidup, dan janganlah berikan hartamu kepada orang lain, supaya jangan engkau menyesal dan engkau memohon lagi untuk hal yang sama. Ecclesiasticus 33:19

Angkatlah tangan-Mu melawan bangsa-bangsa asing, dan biarlah mereka melihat kuasa-Mu. Ecclesiasticus 36:3

Tuhan tidak memberikan kuasa kepada orang-orang kudus untuk mengisytiharkan semua pekerjaan-Nya yang menakjubkan, yang telah ditetapkan dengan teguh oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya apa pun yang ada dapat ditegakkan untuk kemuliaan-Nya. Ecclesiasticus 42:17

Dengan kuasa-Nya yang besar Dia meneguhkan awan, dan batu-batu hujan batu dipecahkan. Tuhan itu dahsyat dan sangat besar, dan kuasa-Nya ajaib. Pengkhotbah 43:15,29

Tuhan telah melakukan kemuliaan yang besar melalui mereka melalui kuasa-Nya yang besar sejak awal. Mereka yang memerintah di kerajaan mereka, orang-orang yang terkenal dengan kuasa mereka, memberi nasihat dengan pengertian mereka, dan mengisytiharkan nubuat: Pengkhotbah 44:2-3

Dan dengan hujan batu yang sangat kuat, ia menyebabkan pertempuran itu jatuh dengan dahsyat ke atas bangsa-bangsa, dan dalam penurunan Bet-horon ia memusnahkan mereka yang menentang, supaya bangsa-bangsa itu mengetahui segala kekuatan mereka, kerana ia berperang di hadapan Tuhan, dan ia mengikuti Yang Maha Kuasa. Ecclesiasticus 46:6

Oleh itu, Dia memberikan kuasa mereka kepada orang lain, dan kemuliaan mereka kepada bangsa asing. Ecclesiasticus 49:5

Mereka juga mengumpul wang mengikut kemampuan setiap orang: Barukh 1:6

Dan sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, Engkau telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang diangkat, dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa yang besar, dan Engkau telah mendapat nama seperti yang terjadi pada hari ini, - Barukh 2:11

Janganlah ingat akan kesalahan nenek moyang kami, tetapi fikirkanlah kuasa-Mu dan nama-Mu sekarang ini. Barukh 3:5

Hai anak-anakku, bertekunlah, berserulah kepada Tuhan, dan Dia akan melepaskan kamu dari kuasa dan tangan musuh. Barukh 4:21

Oleh itu, lebih baik menjadi raja yang menunjukkan kuasanya, atau menjadi alat yang menguntungkan di dalam rumah, yang akan digunakan oleh pemiliknya, daripada tuhan-tuhan palsu sedemikian; atau menjadi pintu di dalam rumah, untuk menyimpan barang-barang sedemikian di dalamnya, daripada tuhan-tuhan palsu sedemikian, atau tiang kayu di dalam istana, daripada tuhan-tuhan palsu sedemikian. Dan api yang dihantar dari atas untuk membakar bukit-bukit dan hutan melakukan seperti yang diperintahkan: tetapi ini tidak seperti mereka dalam penampilan mahupun kuasa. Surat Yeremia 1:59,63

Dan biarlah mereka dikejutkan dengan segenap kuasa dan kekuatan mereka, dan biarlah kekuatan mereka dipatahkan; Wahai semua kuasa Tuhan, pujilah Tuhan: pujilah dan tinggikanlah Dia di atas segala-galanya untuk selama-lamanya. Doa Azariah 1:21,39

Oleh itu raja membunuh mereka, dan menyerahkan Bel ke dalam kuasa Daniel, yang memusnahkan dia dan kuilnya. Bel dan Naga 1:22

Ya Tuhan, Allah Yang Maha Kuasa dari nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dari keturunan mereka yang soleh; yang telah menjadikan langit dan bumi, dengan segala perhiasannya; yang telah mengikat laut dengan firman perintah-Mu; yang telah menutup lautan yang dalam, dan memeteraikannya dengan nama-Mu yang dahsyat dan mulia; yang ditakuti dan digemari oleh semua orang di hadapan kuasa-Mu; kerana keagungan kemuliaan-Mu tidak dapat ditanggung, dan ancaman kemarahan-Mu terhadap orang berdosa adalah penting: tetapi janji-Mu yang penuh belas kasihan tidak terukur dan tidak terselidiki; kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, yang penuh belas kasihan, panjang sabar, sangat penyayang, dan bertaubat terhadap kejahatan manusia. Engkau, ya Tuhan, menurut kebaikan-Mu yang besar telah menjanjikan pertobatan dan pengampunan kepada mereka yang telah berdosa terhadap-Mu: dan atas belas kasihan-Mu yang tidak terbatas telah menetapkan pertobatan kepada orang berdosa, supaya mereka diselamatkan. Oleh itu, ya Tuhan, yang merupakan Allah orang benar, tidak menetapkan pertobatan kepada orang benar, seperti kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yang tidak berdosa terhadap-Mu; tetapi Engkau telah menetapkan taubat bagiku, seorang berdosa: kerana aku telah berdosa melebihi bilangan pasir di laut. Pelanggaranku, ya Tuhan, telah berlipat ganda: pelanggaranku telah berlipat ganda, dan aku tidak layak untuk melihat dan melihat ketinggian langit kerana banyaknya kesalahanku. Aku tertunduk dengan banyak ikatan besi, sehingga aku tidak dapat mengangkat kepalaku, dan tidak dapat melepaskan diri: kerana aku telah membangkitkan murka-Mu, dan melakukan kejahatan di hadapan-Mu: aku tidak melakukan kehendak-Mu, dan aku tidak memelihara perintah-Mu: aku telah mendirikan kekejian, dan telah memperbanyak pelanggaran. Oleh itu, sekarang aku menundukkan lutut hatiku, memohon rahmat kepada-Mu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, aku telah berdosa, dan aku mengakui kesalahan-kesalahanku: oleh itu, aku dengan rendah hati memohon kepada-Mu, ampunilah aku, ya Tuhan, ampunilah aku, dan janganlah binasakan aku dengan kesalahan-kesalahanku.

Janganlah murka kepadaku selama-lamanya, dengan menyimpan kejahatan untukku; janganlah hukum aku ke bahagian bumi yang paling bawah. Kerana Engkaulah Tuhan, bahkan Tuhan orang yang bertaubat; dan dalam diriku Engkau akan menunjukkan segala kebaikan-Mu: kerana Engkau akan menyelamatkan aku, yang tidak layak, menurut rahmat-Mu yang besar. Oleh itu aku akan memuji-Mu selama-lamanya sepanjang hidupku: kerana semua kuasa langit memuji-Mu, dan kemuliaan bagi-Mu adalah untuk selama-lamanya. Amin. Doa Manasye

Maka mereka berangkat dengan segenap kekuatan mereka, lalu datang dan berkemah di dekat Emaus di dataran tinggi. Dan para pedagang di negeri itu, setelah mendengar kabar tentang mereka, membawa banyak perak dan emas, bersama hamba-hamba, lalu masuk ke perkhemahan untuk membeli orang Israel sebagai hamba. Juga kekuatan Siria dan negeri Filistin bergabung dengan mereka. 1 Makabe 3:40-41

Serahkanlah bala tentera ini ke tangan umat-Mu Israel, dan biarkan mereka dikejutkan dengan kekuatan dan pasukan berkuda mereka: 1 Makabe 4:31

Kemudian dia pergi ke bani Amon, di mana dia menemui pasukan yang kuat dan ramai rakyat, dengan Timotius sebagai panglima mereka. 1 Makabe 5:6

Dan Lisias, yang dahulu maju dengan kekuatan yang besar, telah dihalau oleh orang Yahudi; dan mereka diperkuat oleh persenjataan, kekuatan, dan harta rampasan yang telah mereka peroleh dari tentera-tentera yang telah mereka binasakan. Dan aku berpikir dalam hatiku, "Aku telah menghadapi kesengsaraan yang besar, dan betapa besarnya banjir kesengsaraan yang sedang aku alami sekarang!" Sebab aku bermurah hati dan dikasihi dalam kuasaku. 1 Makabe 6:6,11

Maka berangkatlah mereka dan datang dengan kekuatan yang besar ke tanah Yudea, di mana mereka mengirim utusan kepada Yudas dan saudara-saudaranya dengan kata-kata damai yang penuh tipu daya. Tetapi mereka tidak menghiraukan kata-kata mereka, kerana mereka tahu bahawa mereka datang dengan kekuatan yang besar. 1 Makabe 7:10-11

Kemudian dia menyerahkan negeri itu kepada Alkimus, dan meninggalkan kuasa kepadanya untuk membantunya: maka Bakhides pergi menghadap raja. Dan kepadanya datanglah semua orang yang mengganggu rakyat, yang, setelah mereka mendapatkan tanah Yehuda ke dalam kekuasaan mereka, telah melakukan banyak kejahatan di Israel. 1 Makabe 7:20,22

Ketika Bakhides mendengar hal itu, datanglah ia pada hari Sabat ke tepi Sungai Yordan dengan pasukan yang besar. 1 Makabe 9:43

Kami telah mendengar tentang engkau, bahawa engkau seorang yang berkuasa besar, dan layak menjadi sahabat kami. 1 Makabe 10:19

Engkau sendirian yang meninggikan diri melawan kami, dan aku ditertawakan dan dicela olehmu: dan mengapa engkau membanggakan kuasamu terhadap kami di pergunungan? Oleh itu, jika engkau percaya pada kekuatanmu sendiri, datanglah kepada kami ke padang rumput, dan marilah kita bersama-sama mengadili perkara itu di sana, kerana akulah yang berkuasa atas kota-kota. Oleh itu, engkau tidak akan dapat bertahan melawan pasukan berkuda dan pasukan yang begitu besar di padang rumput, yang tidak ada batu atau batu api, atau tempat untuk melarikan diri. 1 Makabe 10:70-71,73

Tetapi apabila Alexander mendengar tentang hal itu, dia datang untuk berperang melawannya. Raja Ptolemeus kemudiannya mengeluarkan tenteranya, lalu menghadapinya dengan kekuatan yang besar, lalu mengalahkannya. 1 Makabe 11:15

Ketika Yonatan mendengar bahawa para panglima Demetrius telah datang ke Kades, yang berada di Galilea, dengan pasukan yang besar, dengan niat untuk mengusirnya dari negeri itu, 1 Makabe 11:63

Dia juga mengutus Yonatan bin Absalom dan pasukan yang besar ke Yope. Yonatan yang menghalau orang-orang yang ada di sana tetap tinggal di sana. Maka Tryfon pergi dari Ptolemaus dengan pasukan yang besar untuk menyerang tanah Yudea, dan Yonatan bersamanya di penjara. 1 Makabe 13:11-12

Ketika dia berada di sana bersama pengawalnya di sekitar perbendaharaan, Tuhan segala roh, dan Putera segala kuasa, menyebabkan suatu penampakan yang hebat, sehingga semua orang yang berniat untuk masuk bersamanya terkejut dengan kuasa Tuhan, dan pengsan, dan sangat takut. Demikianlah dia, yang baru-baru ini datang dengan rombongan besar dan dengan semua pengawalnya ke dalam perbendaharaan tersebut, mereka membawanya, tidak dapat menahan diri dengan senjatanya: dan jelas mereka mengakui kuasa Tuhan. Dan melihat bahawa engkau telah disesah dari syurga, beritahukan kepada semua orang kuasa Tuhan yang besar. Dan setelah mereka mengatakan kata-kata ini, mereka tidak muncul lagi. Jika engkau mempunyai musuh atau pengkhianat, kirimlah dia ke sana, dan engkau akan menerimanya dengan disesah, jika dia melarikan diri dengan nyawanya: kerana di tempat itu, tidak syak lagi; terdapat kuasa Tuhan yang istimewa. 2 Makabe 3:24,28,34,38

Tetapi setelah dia dibawa menghadap raja, setelah dia mengagungkannya kerana penampilannya yang gemilang, dia mendapat jabatan imamat untuk dirinya sendiri, dengan menawarkan lebih daripada tiga ratus talenta perak daripada Jason. Dan oleh kerana ketamakan mereka yang berkuasa, Menelaus tetap berkuasa, semakin jahat, dan menjadi pengkhianat besar kepada rakyat. 2 Makabe 4:24,50

Kemudian dia memandang raja dan berkata, "Engkau berkuasa atas manusia, engkau fana, engkau melakukan apa yang engkau kehendaki; namun janganlah menyangka bahawa bangsa kita telah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi tunggulah sebentar, dan lihatlah kuasa-Nya yang besar, bagaimana Dia akan menyiksa engkau dan keturunanmu." 2 Makabe 7:16-17

Dan demikianlah dia yang sebelumnya menyangka dapat memerintah ombak laut, (begitu sombongnya dia melebihi keadaan manusia) dan menimbang gunung-gunung tinggi dengan neraca, kini dilemparkan ke tanah, dan dibawa dalam tandu kuda, menunjukkan kepada semua kuasa Tuhan yang nyata. Ya, dan dia juga akan menjadi seorang Yahudi, dan pergi ke seluruh dunia yang didiami, dan mengisytiharkan kuasa Tuhan. 2 Makabe 9:8,17

Tidak langsung mempertimbangkan kuasa Tuhan tetapi berlagak sombong dengan puluhan ribu tenteranya yang berjalan kaki, dan ribuan penunggang kudanya, dan lapan puluh ekor gajahnya. 2 Makabe 11:4

Tetapi apabila Yudas dan rombongannya berseru kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan kuasa-Nya menghancurkan kekuatan musuh-musuhnya, mereka menakluki kota itu dan membunuh dua puluh lima ribu orang yang berada di dalamnya, 2 Makabe 12:28

Pada tahun ke-149, diberitahukan kepada Yudas bahawa Antiokhus Eupator akan datang dengan pasukan yang besar ke Yudea. Lisias, pelindungnya, dan pemerintah urusannya, mempunyai pasukan Yunani yang terdiri daripada seratus sepuluh ribu orang, pasukan berkuda lima ribu tiga ratus orang, pasukan gajah dua puluh dua orang, dan tiga ratus kereta kuda yang dilengkapi dengan kait. 2 Makabe 13:1-2

Selepas tiga tahun, Yudas diberitahu bahawa Demetrius bin Seleukus, setelah memasuki pelabuhan Tripolis dengan tentera laut yang besar, 2 Makabe 14:1

Demikianlah keadaannya dengan Nikanor: dan sejak itu orang Ibrani menguasai kota itu. Dan di sinilah aku akan mengakhirinya. 2 Makabe 15:37

Henokh

Engkau telah menjadikan segala sesuatu, dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu: dan segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan-Mu, dan Engkau melihat segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat menyembunyikan dirinya daripada-Mu. Henokh 9:5

Seperti yang telah diciptakan-Nya dan diberikan kepada manusia kuasa untuk memahami kata-kata hikmat, begitu juga Dia menciptakan aku dan memberiku kuasa untuk menegur para Pengawas, anak-anak syurga. Henokh 14:3

Mulai saat itu mereka yang memiliki bumi tidak akan lagi berkuasa dan dimuliakan: Dan mereka tidak akan dapat melihat wajah orang suci, Kerana Tuhan segala Roh telah menyebabkan cahaya-Nya muncul pada wajah orang suci, benar, dan pilihan. Henokh 38:4

Dan dia berkata kepadaku: "Inilah yang pertama ialah Mikhael, yang penyayang dan panjang sabar: dan yang kedua, yang ditetapkan atas segala penyakit dan segala luka anak-anak manusia, ialah Rafael: dan yang ketiga, yang ditetapkan atas segala kuasa, ialah Gabriel: dan yang keempat, yang ditetapkan atas pertobatan kepada harapan mereka yang mewarisi kehidupan kekal, bernama Fanuel. Dan inilah keempat malaikat Tuhan segala Roh dan empat suara yang kudengar pada zaman itu." Henokh 40:9

Kerana tiada malaikat yang menghalang dan tiada kuasa yang dapat menghalang; kerana Dia melantik seorang hakim untuk mereka semua dan Dia menghakimi mereka semua di hadapan-Nya. Henokh 41:9

Dan inilah mereka yang menghakimi bintang-bintang di langit, Dan mengangkat tangan mereka melawan Yang Maha Tinggi, Dan memijak bumi dan tinggal di atasnya. Dan semua perbuatan mereka menunjukkan ketidakbenaran, Dan kekuatan mereka terletak pada kekayaan mereka, Dan kepercayaan mereka ada pada dewa-dewa yang telah mereka buat dengan tangan mereka, Dan mereka menyangkal nama Tuhan segala Roh, Henokh 46:7

Dan gunung-gunung yang telah dilihat oleh matamu ini, gunung besi, dan gunung tembaga, dan gunung perak, dan gunung emas, dan gunung logam lembut, dan gunung timah, Semua ini akan berada di hadapan Yang Terpilih seperti lilin: di hadapan api, Dan seperti air yang mengalir turun dari atas ke atas gunung-gunung itu, Dan mereka akan menjadi tidak berdaya di hadapan kakinya. Henokh 52:6

Dan apabila tiba hari, kuasa, hukuman, dan penghakiman, yang telah disediakan oleh Tuhan segala Roh bagi mereka yang tidak menyembah hukum yang benar, dan bagi mereka yang menyangkal penghakiman yang benar, dan bagi mereka yang menyebut nama-Nya dengan sia-sia—hari itu telah disediakan, bagi orang-orang pilihan suatu perjanjian, tetapi bagi orang-orang berdosa suatu penyelidikan. Henokh 60:5

Dan bilik-bilik angin, dan bagaimana angin dibahagikan, dan bagaimana ia ditimbang, dan bagaimana pintu-pintu angin dikira, setiap satunya mengikut kuasa angin, dan kuasa cahaya bulan, dan mengikut kuasa yang sesuai: dan pembahagian bintang-bintang mengikut namanya, dan bagaimana semua pembahagian dibahagikan. Henokh 60:12

Kerana apabila kilat menyambar, guruh mengeluarkan suaranya, dan roh memberhentikan seketika semasa bunyi gemuruh itu, dan membahagikannya sama rata di antara mereka; kerana perbendaharaan gemuruh mereka seperti pasir, dan setiap satunya ketika ia menggemuruh ditahan dengan kekang, dan dipusingkan ke belakang oleh kuasa roh, dan ditolak ke hadapan mengikut pelbagai penjuru bumi. Henokh 60:15

Dan semua yang diam di syurga menerima perintah dan kuasa dan satu suara dan satu cahaya seperti api. Henokh 61:6

Dan Dia akan memanggil segenap bala tentara langit, dan semua orang kudus di atas, dan bala tentara Tuhan, Kerub, Seraphin dan Ofannin, dan semua malaikat kuasa, dan semua malaikat pemerintah, dan Yang Terpilih, dan kuasa-kuasa lain di bumi dan di atas air. Henokh 61:10

Dan indah dalam setiap rahsia kuasa-Mu turun-temurun, dan kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya: Dalam segala rahsia-Mu dan tidak terhitung banyaknya, dan kebenaran-Mu tidak terhitung. Henokh 63:3

Dan satu perintah telah keluar dari hadirat Tuhan mengenai mereka yang diam di bumi bahawa kebinasaan mereka akan dicapai kerana mereka telah mempelajari semua rahsia malaikat, dan semua keganasan Syaitan, dan semua kuasa mereka—yang paling rahsia—dan semua kuasa mereka yang mempraktikkan ilmu sihir, dan kuasa ilmu sihir, dan kuasa mereka yang membuat patung tuangan untuk seluruh bumi: Henokh 65:6

Dan selepas itu Dia menunjukkan kepadaku malaikat-malaikat hukuman yang bersedia untuk datang dan melepaskan semua kuasa air yang ada di bawah bumi untuk membawa penghakiman dan kemusnahan ke atas semua yang tinggal dan diam di bumi. Dan Tuhan segala Roh memberi perintah kepada malaikat-malaikat yang sedang keluar, supaya mereka tidak menyebabkan air naik tetapi menahannya; kerana malaikat-malaikat itu berkuasa atas kuasa air. Henokh 66:1-2

Dan pada hari itu Mikhael menjawab Rafael dan berkata: Kuasa roh mengangkut dan membuatku gementar kerana kerasnya penghakiman rahsia, penghakiman para malaikat: siapakah yang dapat menahan penghakiman keras yang telah dilaksanakan, dan di hadapannya mereka lenyap? Henokh 68:2

Kerana manusia diciptakan persis seperti para malaikat, dengan tujuan agar mereka terus suci dan soleh, dan kematian, yang memusnahkan segala-galanya, tidak dapat menguasai mereka, tetapi melalui pengetahuan mereka ini mereka binasa, dan melalui kuasa ini ia memakan aku. Henokh 69:11

Dan inilah kuasa sumpah ini, kerana ia berkuasa dan kuat, dan dia meletakkan sumpah ini Akâe di tangan Mikhael. Henokh 69:15

Dan semua ini percaya dan bersyukur di hadapan Tuhan segala Roh, dan memuliakan-Nya dengan segala kuasa mereka, dan makanan mereka adalah dalam setiap tindakan syukur: mereka bersyukur, memuliakan dan memuji nama Tuhan segala Roh untuk selama-lamanya. Henokh 69:24

Dan aku sujud, Dan seluruh tubuhku menjadi tenang, Dan rohku berubah rupa; Dan aku berseru dengan suara nyaring, . . .dengan roh kuasa, Dan diberkati, dimuliakan dan dipuji. Henokh 71:11

Dan dia berkuasa atas siang dan malam di langit untuk menyebabkan cahaya memberi cahaya kepada manusia—matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan semua kuasa langit yang berputar di dalam kereta-kereta bulat mereka. Henokh 82:8

Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Raja, Agung dan perkasa dalam kebesaran-Mu, Tuhan seluruh ciptaan sorga, Raja segala raja dan Allah seluruh dunia. Kuasa, kerajaan dan kebesaran-Mu kekal selama-lamanya, dan pemerintahan-Mu turun-temurun; segala langit adalah takhta-Mu untuk selama-lamanya, dan seluruh bumi adalah tumpuan kaki-Mu untuk selama-lamanya. Henokh 84:2

Dan setelah itu aku melihat serigala-serigala itu, dan bagaimana mereka menindas biri-biri itu dengan segala kekuatan mereka; dan biri-biri itu berteriak dengan kuat. Dan aku melihat biri-biri itu sehingga mereka pergi dari antara serigala-serigala itu; tetapi mata serigala-serigala itu dibutakan, dan serigala-serigala itu pergi mengejar biri-biri itu dengan segala kekuatan mereka. Henokh 89:19,21

Dan biri-biri itu membesar dan bertambah banyak; tetapi semua anjing, dan musang, dan babi hutan takut dan melarikan diri dari hadapannya, dan domba jantan itu menanduk dan membunuh binatang buas, dan binatang buas itu tidak lagi berkuasa di antara domba-domba itu dan tidak merampas apa-apa lagi dari mereka. Dan domba jantan itu melahirkan banyak domba dan tertidur; dan seekor domba kecil menjadi domba jantan sebagai gantinya, dan menjadi putera dan pemimpin domba-domba itu. Henokh 89:49

Dan aku mula berseru dengan sekuat tenagaku, dan merayu kepada Tuhan segala domba, dan menyatakan kepada-Nya berkenaan dengan domba-domba itu bahawa mereka telah dimakan oleh semua binatang buas. Henokh 89:57

Dan burung-burung gagak itu bertempur dan bertarung dengannya dan berusaha untuk menundukkan tanduknya, tetapi mereka tidak berkuasa atasnya. Henokh 90:12

Dan langit yang pertama akan lenyap dan berlalu, Dan langit yang baru akan muncul, Dan segala kuasa langit akan memberikan tujuh kali ganda cahaya. Henokh 91:16

Dia akan mengasihani orang benar dan memberikan kepadanya kebenaran yang kekal, dan Dia akan memberinya kuasa sehingga dia dikurniai kebaikan dan kebenaran. Dan dia akan berjalan dalam cahaya yang kekal. Henokh 92:4

Kerana kamu, lelaki, akan memakai lebih banyak perhiasan daripada wanita, dan pakaian berwarna-warni lebih daripada perawan: Dalam kerabat diraja, dalam keagungan dan dalam kekuasaan, dan dalam perak, dalam emas dan dalam ungu, dan dalam kemegahan dan dalam makanan, mereka akan dicurahkan seperti air. Henokh 98:2

Jasher

Dan mereka berkumpul semuanya, seratus tiga puluh raja dan putera, dan mereka melantik Henokh menjadi raja atas mereka dan mereka semua berada di bawah kuasa dan perintahnya. Jasher 3:10

Dan Tuhan menyuruh semua binatang dan haiwan yang berdiri di sekeliling bahtera itu. Dan binatang-binatang itu mengalahkan mereka dan menghalau mereka dari tempat itu, dan setiap orang pergi ke jalannya sendiri dan mereka berselerak lagi di atas muka bumi. Jasher 6:25

Ketika Nimrod berumur empat puluh tahun, pada waktu itu terjadi perang antara saudara-saudaranya dan bani Yafet, sehingga mereka berada di bawah kuasa musuh mereka. Jasher 7:34

Dan semua bangsa dan bahasa mendengar tentang kemasyhurannya, lalu mereka berkumpul kepadanya, lalu mereka sujud menyembah ke bumi, dan mereka membawa persembahan kepadanya, dan dia menjadi tuan dan raja mereka, dan mereka semua tinggal bersamanya di kota Sinear, dan Nimrod memerintah di bumi atas semua anak Nuh, dan mereka semua berada di bawah kuasa dan nasihatnya. Jasher 7:45

Dan hamba-hambamu tercengang melihat pemandangan yang kami lihat itu, dan sangat ketakutan, dan kami membuat penilaian berdasarkan pemandangan itu, dan mengetahui dengan kebijaksanaan kami tafsirannya yang tepat, bahawa perkara ini berlaku untuk anak yang lahir bagi Terah, yang akan tumbuh dewasa dan bertambah banyak, dan menjadi kuat, dan membunuh semua raja di bumi, dan mewarisi semua tanah mereka, dia dan keturunannya selama-lamanya. Yasher 8:11

Dan Terah melihat bahawa kemarahan raja menyala-nyala terhadapnya, lalu dia menjawab raja, katanya, "Semua yang kumiliki ada dalam kuasa raja; apa sahaja yang raja ingin lakukan kepada hambanya, biarlah dia lakukan, ya, bahkan anakku, dia ada dalam kuasa raja, tanpa nilai tukar, dia dan kedua saudaranya yang lebih tua daripadanya." Jasher 8:28

Adakah roh, jiwa atau kuasa pada dewa-dewa ini untuk melakukan semua yang telah Kauperintahkan kepadaku? Bukankah itu kayu dan batu, dan bukankah Aku sendiri yang menciptakannya, dan dapatkah engkau berbohong demikian, mengatakan bahawa dewa besar yang bersama mereka telah memukul mereka? Engkaulah yang meletakkan kapak di tangannya, dan kemudian mengatakan bahawa dia telah memukul mereka semua. Lalu Abram menjawab ayahnya dan berkata kepadanya, "Bagaimanakah engkau dapat menyembah berhala-berhala ini yang tidak dapat berbuat apa-apa? Dapatkah berhala-berhala yang kaupercayai itu menyelamatkan engkau? Dapatkah mereka mendengar doa-doamu ketika engkau berseru kepada mereka? Dapatkah mereka melepaskan engkau dari tangan musuhmu, atau akankah mereka berperang untukmu melawan musuhmu, sehingga engkau menyembah kayu dan batu yang tidak dapat berbicara atau mendengar?" Jasher 11:42-43

Dan raja berkata kepada Abram, "Adakah mereka berkuasa untuk bercakap, makan, dan melakukan seperti yang telah kaukatakan?" Abram menjawab raja, katanya, "Dan jika mereka tidak berkuasa, mengapa engkau melayani mereka dan menyebabkan anak-anak manusia sesat melalui kebodohanmu? Adakah engkau membayangkan bahawa mereka dapat membebaskan engkau atau melakukan apa-apa yang kecil atau besar, sehingga engkau melayani mereka? Dan mengapa engkau tidak mau merasakan Tuhan seluruh alam semesta, yang menciptakan engkau dan yang berkuasa membunuh dan memelihara hidup?" Jasher 11:54-55

Lalu Abram berkata kepada raja, “Allah yang empunya langit dan bumi yang aku percayai dan yang mempunyai segala kuasa-Nya, Dialah yang menyelamatkan aku dari api yang telah kaucampakkan kepadaku.” Jasher 12:35

Dalam tahun kelima Abram tinggal di tanah Kanaan, penduduk Sodom dan Gomora serta semua kota di dataran memberontak terhadap kekuasaan Kedorlaomer, raja Elam, sebab semua raja kota-kota di dataran telah menjadi hamba Kedorlaomer selama dua belas tahun, dan membayar pajak tahunan kepadanya, tetapi pada masa itu, pada tahun ketiga belas, mereka memberontak terhadapnya. Yasher 13:11

Dan Tuhan mendengar permintaan Sarai, lalu Tuhan mengutus seorang malaikat untuk membebaskan Sarai dari kuasa Firaun. Jasher 15:19

Pada masa itu Kedorlaomer, raja Elam, mengutus orang kepada semua raja di sekitarnya, kepada Nimrod, raja Sinear yang pada masa itu berada di bawah kekuasaannya, dan kepada Tidal, raja Goyim, dan kepada Ariokh, raja Elasar, yang dengannya dia mengikat perjanjian, dengan mengatakan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita mengalahkan semua kota Sodom dan penduduknya, sebab mereka telah memberontak terhadap aku selama tiga belas tahun ini." Yasher 16:1

Dan Abraham masih menegur Syaitan, lalu Syaitan pergi meninggalkan mereka, dan melihat dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia bersembunyi dari mereka, lalu dia pergi dan berjalan di hadapan mereka di jalan; dan dia mengubah dirinya menjadi sungai air yang besar di jalan itu, dan Abraham, Ishak dan dua orang pemudanya sampai di tempat itu, dan mereka melihat sungai yang besar dan kuat seperti air yang deras. Jasher 23:34

Dan pada saat mereka tunduk kepadanya, ia berbicara kepada mereka dalam semua perkara yang mereka minta daripadanya, melalui kuasa nama yang tertulis di dalamnya. Jasher 31:42

Dan Yashub, raja Tapnakh, berunding dengan para penasihatnya tentang perkara ini, dan para penasihatnya berkata kepadanya, "Seorang dirimu tidak akan dapat mengalahkan orang Ibrani, kerana mereka pasti kuat untuk melakukan pekerjaan ini ke seluruh kota." Jasher 34:44

Dan dengan tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang terentang, selamatkanlah anak-anakku dan hamba-hamba mereka dari mereka, kerana kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu untuk melakukan semua ini. Dan anak-anak lelaki Yakub dan hamba-hamba mereka pergi kepada raja-raja ini, dan mereka percaya kepada Tuhan, Allah mereka, dan ketika mereka pergi, Yakub, ayah mereka, juga berdoa kepada Tuhan dan berkata, Ya Tuhan, Allah yang kuat dan mulia, yang telah memerintah dari zaman dahulu kala, dari sana hingga sekarang dan selama-lamanya; Engkaulah yang membangkitkan peperangan dan menghentikannya, di tangan-Mulah kuasa dan keperkasaan untuk meninggikan dan meruntuhkan; Oh, semoga doaku diterima di hadapan-Mu agar Engkau berpaling kepadaku dengan belas kasihan-Mu, untuk memberi kesan kepada hati raja-raja ini dan rakyat mereka dengan ketakutan terhadap anak-anakku, dan menakutkan mereka dan perkhemahan mereka, dan dengan kebaikan-Mu yang besar, bebaskanlah semua orang yang percaya kepada-Mu, kerana Engkaulah yang dapat menundukkan orang di bawah kami dan menundukkan bangsa-bangsa di bawah kekuasaan kami. Jasher 34:68-70

Dan Yakub berdoa kepada Tuhan untuk anak-anaknya, lalu ia menadahkan tangannya kepada Tuhan, lalu berkata, Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah bapa kami, Engkaulah yang membentuk kami dan kami adalah buatan tangan-Mu; Aku berdoa kepada-Mu, lepaskanlah anak-

anakku melalui belas kasihan-Mu dari tangan musuh mereka, yang hari ini datang untuk berperang melawan mereka dan menyelamatkan mereka dari tangan mereka, sebab di tangan-Mulah kuasa dan keperkasaan, untuk menyelamatkan yang sedikit dari yang banyak. Jasher 37:14

Dan Yashub dan seluruh tenteranya sedang mara ke arah Yehuda, dan dia menunggang kuda yang sangat kuat dan perkasa, dan Yashub adalah seorang yang sangat gagah berani, dan disaluti dengan besi dan tembaga dari kepala hingga kaki. Yashub 37:28

Dan ketika Ihuri, raja Silo, mati, keempat raja yang tinggal melarikan diri dari tempat mereka bersama para panglima yang lain, dan mereka berusaha untuk berundur, sambil berkata, "Kita tidak lagi mempunyai kekuatan melawan orang Ibrani setelah mereka membunuh ketiga raja dan panglima mereka yang lebih berkuasa daripada kita." Jasher 38:2

Dan Lewi merampas pedang orang yang gagah berani itu di tangannya, lalu mengambilnya secara paksa dari orang itu, lalu memukul kepala orang yang berkuasa itu, lalu memenggal kepalanya. Dan sebelas orang datang untuk berperang dengan Lewi, kerana mereka melihat salah seorang daripada mereka terbunuh, dan anak-anak Yakub berperang, tetapi anak-anak Yakub tidak dapat mengalahkan mereka, kerana orang-orang itu sangat berkuasa. Dan anak-anak Yakub melihat bahawa mereka tidak dapat mengalahkan mereka, Simeon menjerit dengan kuat dan nyaring, dan sebelas orang yang berkuasa itu tergamam mendengar suara jeritan Simeon. Dan Yehuda dari kejauhan mengenali suara jeritan Simeon, dan Naftali dan Yehuda berlari dengan perisai mereka kepada Simeon dan Lewi, dan mendapati mereka bertarung dengan orang-orang yang berkuasa itu, tidak dapat mengalahkan mereka kerana perisai mereka telah patah. Jasher 38:39-42

Dan semua penduduk kota Sarton adalah orang-orang yang berkuasa, seorang daripada mereka akan mengejar seribu orang, dan dua daripada mereka tidak akan melarikan diri daripada sepuluh ribu orang yang lain. Jasher 38:50

Dan Yehuda, melihat bahawa orang-orang Gaas menjadi terlalu berat bagi mereka, mengeluarkan jeritan yang sangat nyaring dan dahsyat. Semua orang Gaas ketakutan mendengar suara jeritan Yehuda, dan orang-orang jatuh dari tembok mendengar jeritannya yang kuat, dan semua orang yang berada di luar dan di dalam kota sangat takut akan nyawa mereka. Jasher 39:19

Apakah masalahnya dengan kamu dalam pertempuran ini sehingga kamu tidak dapat menang? Bolehkah kamu melakukan kepada kota Gaas yang perkasa dan penduduknya seperti yang kamu lakukan kepada kota-kota orang Amori yang tidak begitu kuat? Sesungguhnya kepada orang-orang yang lemah di antara kita kamu melakukan perkara-perkara itu, dan membunuh mereka di pintu masuk kota, kerana mereka tidak mempunyai kekuatan ketika mereka ketakutan mendengar bunyi teriakanmu. Yasher 39:25

Dan kepala Judah terasa sakit akibat pukulan orang yang berkuasa itu, dan Judah hampir mati akibatnya. Jasher 39:40

Setelah anak-anak Yakub selesai mengalahkan penduduk Gaas, mereka berjalan mengelilingi kota untuk merampas semua orang yang terbunuh, dan ketika mereka sampai di bahagian paling dalam kota, mereka bertemu dengan tiga orang yang sangat berkuasa, dan mereka tidak membawa pedang. Anak-anak Yakub datang ke tempat mereka berada, dan orang-orang yang berkuasa itu melarikan diri, dan salah seorang dari mereka telah menangkap Zebulon, yang dilihatnya seorang pemuda yang pendek badannya, lalu dengan sekuat tenaga mereka menghempaskannya ke tanah. Jasher 39:56-57

Dan orang yang berkuasa itu bangkit dari tanah dengan penuh amarah, dan Yehuda datang kepadanya sebelum dia berdiri, lalu memukul kepalanya dengan pedang, dan kepalanya terbelah dan dia mati. Dan orang yang berkuasa ketiga, melihat bahawa sahabat-sahabatnya terbunuh, berlari dari hadapan anak-anak Yakub, dan anak-anak Yakub mengejarnya di kota; dan ketika orang yang berkuasa itu melarikan diri, dia menemui salah satu pedang penduduk kota itu, lalu dia mengambilnya dan berpaling kepada anak-anak Yakub dan melawan mereka dengan pedang itu. Dan orang yang berkuasa itu berlari ke Yehuda untuk memukul kepalanya dengan pedang, dan tidak ada perisai di tangan Yehuda; dan ketika dia bertujuan untuk memukulnya, Naftali dengan cepat mengambil perisainya dan meletakkannya di kepala Yehuda, dan pedang orang yang berkuasa itu mengenai perisai Naftali dan Yehuda terlepas dari pedang itu. Dan Simeon dan Lewi berlari ke arah orang yang berkuasa itu dengan pedang mereka dan memukulnya dengan kuat dengan pedang mereka, dan kedua pedang itu memasuki tubuh orang yang berkuasa itu dan membelahnya menjadi dua, memanjang. Jasher 39:60-63

Dan penduduk Bethchorin berperang sepanjang malam, seorang dengan saudaranya, dan seorang lagi dengan jirannya, dan mereka berteriak ke segala arah ke arah benteng, dan teriakan mereka kedengaran dari kejauhan, dan seluruh bumi bergetar mendengar suara mereka, kerana mereka lebih berkuasa daripada semua orang di bumi. Jasher 40:7

Sekarang, sesungguhnya orang-orang yang gagah berani dan berkuasa telah menjualnya kepada kami, kekuatan salah seorang yang kamu lihat hari ini; mungkin mereka mencurinya dari tanahnya dengan kekuatan dan lengan mereka yang kuat, dan oleh itu telah menjualnya kepada kami dengan harga yang kecil yang kami berikan kepada mereka. Jasher 42:22

Dan pada suatu hari Yusuf sedang melakukan kerja tuannya di rumah, dan Zelika datang secara diam-diam dan tiba-tiba menyerangnya, lalu Yusuf bangkit melawannya, dan dia lebih berkuasa daripadanya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Jasher 44:40

Dan tujuh ekor lembu yang buruk itu adalah tujuh orang putera, yang akan melawan mereka pada hari-hari terakhir dan memusnahkan mereka; dan tujuh tangkai gandum itu adalah tujuh orang putera besar milik Mesir, yang akan jatuh ke tangan tujuh orang putera musuh mereka yang kurang berkuasa, dalam peperangan tuanku raja. Jasher 48:17

Dan tujuh tangkai gandum yang baik dan buruk yang engkau lihat dalam mimpi kedua adalah empat belas anak, dan pada hari-hari kemudian mereka akan berdiri dan bertengkar sesama mereka, dan tujuh daripadanya akan memukul tujuh yang lebih kuat. Dan beberapa dari mereka berkata demikian kepada raja, katanya, Tujuh ekor lembu yang baik itu menandakan bahawa tujuh anak akan dilahirkan untukmu, dan mereka akan membunuh tujuh anak anakmu pada hari-hari kemudian; dan tujuh tangkai gandum yang baik yang engkau lihat dalam mimpi kedua, adalah para pangeran yang akan diperangi oleh tujuh pangeran lain yang kurang kuat dan menghancurkan mereka pada hari-hari kemudian, dan membalas dendam atas perkara anak-anakmu, dan pemerintahan akan kembali kepada keturunanmu. Jasher 48:22-23

Lalu Yusuf keluar dari mereka dan masuk ke dalam kamar, lalu menangis teresak-esak, kerana belas kasihan-Nya terpancar kepada mereka, lalu dia membasuh mukanya, lalu kembali kepada mereka, lalu dia mengambil Simeon dari mereka dan memerintahkan untuk mengikatnya, tetapi Simeon tidak mau berbuat demikian, kerana dia seorang yang sangat berkuasa dan mereka tidak dapat mengikatnya. Jasher 51:37

Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar bahawa raja ini sangat berkuasa dan bijaksana, dan tidak ada yang seperti dia di seluruh bumi? Lihatlah, kami telah melihat semua raja di bumi dan kami tidak pernah melihat seorang pun seperti raja itu, raja Mesir; sesungguhnya di antara semua raja di bumi tidak ada yang lebih besar daripada Abimelekh, raja orang Filistin, namun raja Mesir lebih besar dan lebih berkuasa daripadanya, dan Abimelekh hanya dapat dibandingkan dengan salah seorang pegawainya. Yasher 52:12

Pernahkah engkau melihat semua bayi kami menangisi engkau kerana kelaparan dan tiada kuasa di tanganmu untuk memuaskan mereka? Sekarang, biarlah belas kasihanmu dibangkitkan untuk mereka dan suruhlah saudara kami pergi bersama kami. Jasher 52:20

Lalu Yakub bangun dari anak-anaknya dan menadahkan tangannya lalu berdoa kepada Tuhan untuk anak-anaknya, katanya, "Ya Tuhan, Allah yang empunya langit dan bumi, ingatlah perjanjian-Mu dengan ayah kami Abraham, ingatlah perjanjian-Mu dengan ayahku Ishak dan tunjukkanlah kasih sayang-Mu kepada anak-anakku dan janganlah menyerahkan mereka ke dalam tangan raja Mesir; lakukanlah, ya Tuhan, demi belas kasihan-Mu dan tebuslah semua anakku dan selamatkan mereka dari kekuasaan Mesir, dan kirimkanlah kepada mereka dua saudara mereka." Jasher 52:26

Dari hamba-Mu Yakub, anak Ishak, anak Abraham orang Ibrani, putera Allah, kepada raja yang berkuasa dan bijaksana, penyingkap rahsia, raja Mesir, salam. Yasher 52:29

Tidakkah engkau tahu, wahai raja Mesir, bahawa kuasa Tuhan ada bersama kami, dan bahawa Tuhan juga sentiasa mendengar doa kami dan tidak meninggalkan kami sepanjang hari? Jasher 52:38

Lalu kata Yehuda kepadanya, "Sesungguhnya jika aku membuka mulutku hari ini terhadap engkau, aku akan menelan engkau sehingga engkau dibinasakan dari bumi dan binasa pada hari ini dari kerajaanmu." Lalu kata Yusuf, "Sesungguhnya jika engkau membuka mulutmu, aku mempunyai kuasa dan kekuatan untuk menutup mulutmu dengan batu sehingga engkau tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun; lihatlah berapa banyak batu di hadapan kita, sungguh aku dapat mengambil batu, dan memaksanya masuk ke dalam mulutmu dan mematahkan rahangmu." Jasher 54:12

Dan Yusuf berkata, "Bukan kepadamu sahaja kekuatan yang diberikan, kerana kami juga orang-orang yang berkuasa, dan mengapa kamu bermegah atas kami semua?" Dan Yehuda berkata kepada Yusuf, "Aku mohon, biarkanlah saudara kami pergi dan janganlah merosakkan negerimu pada hari ini." Jasher 54:31

Lalu Yusuf menjawab, katanya, "Kamu berkata benar, dan dusta tidak ada di mulutmu, kerana telah diberitahukan kepada kami bahawa orang Ibrani mempunyai kuasa dan bahawa Tuhan, Allah mereka, sangat berkenan kepada mereka, dan siapakah yang dapat bertahan di hadapan mereka?" Jasher 54:61

Ketika bani Esau melihat, bahwa bani Seir lebih kuat daripada mereka, maka beberapa orang dari bani Esau berpaling dan membantu bani Seir, musuh mereka.

Dan seluruh Mesir berada di bawah jagaan Yusuf, dan Yusuf berperang dengan semua musuh di sekelilingnya, dan dia menaklukkan mereka; juga seluruh negeri dan semua orang Filistin, sampai ke sempadan Kanaan, ditaklukkan Yusuf, dan semuanya berada di bawah kuasanya dan mereka membayar cukai tahunan kepada Yusuf. Jasher 58:8

Dan Zefo memerintah semua bani Kitim dengan aman, tetapi tidak mengenal Tuhan yang telah menyelamatkannya dan seluruh rakyatnya dari tangan raja Afrika; dan pasukan Afrika tidak lagi datang ke Kitim untuk menjarah seperti biasa, kerana mereka tahu tentang kuasa Zefo yang telah mengalahkan mereka semua dengan mata pedang, jadi Angeas takut kepada Zefo bin Elifaz, dan kepada bani Kitim sepanjang hari. Jasher 64:6

Dan semua orang Mesir melihat kejahatan yang telah dilakukan oleh bani Israel terhadap mereka, sehingga seluruh orang Mesir sangat takut kepada bani Israel, kerana mereka telah melihat kekuatan mereka yang besar, dan bahawa tidak seorang pun dari mereka yang gugur. Jasher 64:49

Dan engkau juga telah melihat kekuatan mereka yang kuat, kerana kekuatan ini berasal dari nenek moyang mereka, kerana hanya beberapa orang yang berdiri melawan bangsa yang banyaknya seperti pasir, dan memukul mereka dengan mata pedang, dan tidak seorang pun dari mereka yang gugur, sehingga jika mereka banyak, mereka pasti akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Jasher 65:4

Maka berkatalah Ayub kepada raja, "Lihatlah, semua penduduk negeri ini ada di bawah kuasamu, biarlah raja berbuat apa yang dipandangnya baik." Jasher 67:43

Pada zamannya, Moab memberontak terhadap kuasa Edom, kerana ia berada di bawah kuasa Edom sejak zaman Hadad bin Bedad, yang mengalahkan mereka dan Midian, serta menundukkan Moab kepada Edom. Jasher 74:3

Dan ketika ia memerintah, ia bertekad untuk berperang melawan bani Moab, untuk menundukkan mereka di bawah kekuasaan bani Esau seperti sebelumnya, tetapi ia tidak dapat, kerana bani Moab mendengar hal ini, lalu mereka bangkit dan bergegas untuk memilih seorang raja atas mereka dari antara saudara-saudara mereka. Jasher 78:4

Ketika ia sampai di Horeb, TUHAN menampakkan diri kepadanya di sana di semak duri, dan ia mendapati semak duri itu menyala dengan api, tetapi api itu tidak berkuasa atas semak duri itu untuk memakannya. Yasher 79:3

Dan Firaun berkata kepada mereka, "Ceritakan sekarang kuasa dan keperkasaan-Nya." Dan mereka berkata kepadanya, "Dialah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan semua ikan di dalamnya, Dia membentuk terang, menciptakan kegelapan, menurunkan hujan ke atas bumi dan mengairinya, dan membuat rumput dan rumput bertunas, Dia menciptakan manusia dan binatang dan binatang hutan, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan dengan mulut-Nya mereka hidup dan mati." Jasher 79:49

Oleh itu, marilah kita bangun pagi-pagi dan menyuruh mereka pulang, dan jika mereka kembali bersama kita ke Mesir kepada tuan mereka, maka kita akan tahu bahawa ada iman dalam diri mereka, tetapi jika mereka tidak mau kembali, maka kita akan berperang melawan mereka, dan menyuruh mereka pulang dengan kekuatan yang besar dan tangan yang kuat. Jasher 81:10

Ya Tuhan, Allah seluruh bumi, selamatkanlah sekarang umat-Mu yang telah Engkau bawa keluar dari Mesir, dan janganlah orang Mesir bermegah bahawa kuasa dan kekuatan adalah milik mereka. Jasher 81:35

Dan Og, raja Basan, adalah seorang yang sangat berkuasa, tetapi Naaron, anaknya, sangat berkuasa, bahkan lebih kuat daripadanya. Yasher 85:22

Dan para tua-tua Moab berkata, "Lihatlah, kedua raja orang Amori, Sihon dan Og, yang lebih berkuasa daripada semua raja di bumi, tidak dapat bertahan melawan bani Israel, bagaimana kita dapat bertahan di hadapan mereka?" Jasher 85:35

Semua raja di bumi akan memuji-Mu, para pembesar dunia akan menyanyi untuk-Mu, anak-anak Israel akan bersukacita atas keselamatan-Mu, mereka akan menyanyi dan memuji kuasa-Mu. Yasher 89:4

Jubli

Tetapi mereka adalah umat-Mu dan milik pusaka-Mu, yang telah Kaubebaskan dengan kuasa-Mu yang besar dari tangan orang Mesir: ciptakanlah di dalam mereka hati yang bersih dan roh yang kudus, dan janganlah biarkan mereka terjerat dalam dosa-dosa mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Yobel 1:20

Dan malaikat kehadiran yang berjalan di hadapan perkhemahan Israel mengambil meja-meja pembahagian tahun-tahun -dari masa penciptaan- hukum Taurat dan kesaksian minggu-minggu Yobel, menurut tahun-tahun individu, menurut semua bilangan Yobel [mengikut, tahun-tahun individu], dari hari penciptaan [baru] apabila langit dan bumi akan diperbaharui dan semua ciptaannya menurut kuasa-kuasa langit, dan menurut semua penciptaan bumi, sehingga tempat kudus Tuhan akan dibuat di Yerusalem di Gunung Sion, dan semua penerang diperbaharui untuk penyembuhan dan untuk kedamaian dan untuk berkat bagi semua orang pilihan Israel, dan supaya demikianlah keadaannya dari hari itu dan hingga ke hari-hari bumi. Yobel 1:28

Dan janganlah mereka memerintah roh-roh orang hidup; kerana hanya Engkau sahaja yang boleh memerintah mereka. Dan janganlah mereka berkuasa atas anak-anak orang soleh dari sekarang dan selama-lamanya. Dan Tuhan, Allah kita, memerintahkan kita untuk mengikat semua. Dan ketua roh, Mastêmâ, datang dan berkata: Tuhan, Pencipta, biarkan sebahagian daripada mereka tinggal di hadapanku, dan biarkan mereka mendengar suaraku, dan melakukan semua yang akan aku katakan kepada mereka; kerana jika sebahagian daripada mereka tidak ditinggalkan kepadaku, aku tidak akan dapat melaksanakan kuasa kehendakku ke atas anak-anak manusia; kerana mereka ini adalah untuk kerosakan dan menyesatkan di hadapan penghakimanku, kerana besarlah kejahatan anak-anak manusia. Yobel 10:6-8

Dan Terah, ayahnya, berkata kepadanya: "Pergilah dengan damai. Semoga Allah yang kekal meluruskan jalanmu. Dan Tuhan menyertai engkau, dan melindungi engkau dari segala kejahatan, dan menganugerahkan kepadamu rahmat, belas kasihan dan pertolongan di hadapan mereka yang melihat engkau, dan semoga tidak ada seorang pun dari anak-anak manusia yang berkuasa atas engkau untuk mencelakakan engkau; Pergilah dengan damai." Yobel 12:29

Tetapi atas Israel Dia tidak melantik mana-mana malaikat atau roh, kerana Dia sendiri adalah pemerintah mereka, dan Dia akan memelihara mereka dan meminta mereka melalui malaikat-malaikat-Nya dan roh-roh-Nya, dan melalui semua kuasa-Nya agar Dia dapat memelihara dan memberkati mereka, dan agar mereka menjadi milik-Nya dan Dia menjadi milik mereka sejak sekarang untuk selama-lamanya. Yobel 15:32

Dan dia tidak mengenalinya, kerana itu adalah dispensasi dari syurga untuk menghilangkan daya persepsinya dan Ishak tidak mengenalinya, kerana tangannya berbulu seperti Esau, saudaranya, sehingga dia memberkatinya. Yobel 26:18

Dan kepada Yehuda ia berkata: Semoga Tuhan memberi engkau kekuatan dan kuasa untuk menginjak-injak semua orang yang membenci engkau; engkau akan menjadi seorang pangeran atas anak-anak Yakub; Semoga namamu dan nama anak-anakmu tersebar dan menjelajahi setiap negeri dan wilayah. Maka bangsa-bangsa lain akan takut di hadapanmu, dan semua bangsa akan gemetar. Yobel 31:18

Dan janganlah takut akan Yakub, sebab penjaga Yakub itu besar, berkuasa, dihormati, dan dipuji lebih daripada penjaga Esau. Yobel 35:17

Dan mereka berkata kepadanya, "Kami tidak akan mendengarkan engkau untuk berdamai dengannya, sebab kekuatan kami lebih besar daripada kekuatannya, dan kami lebih kuat daripada dia. Kami akan pergi melawannya dan membunuhnya, dan membinasakannya serta anak-anaknya. Dan jika engkau tidak mau pergi bersama kami, kami juga akan berbuat jahat kepadamu." Yobel 37:5

Dan setelah itu berkatalah Yehuda kepada Yakub, ayahnya, dan berkata kepadanya: Lenturkan busurmu, ayah, dan lepaskan anak panahmu dan jatuhkan musuh dan bunuhlah musuh; dan semoga engkau mempunyai kuasa, kerana kami tidak akan membunuh saudaramu, kerana dia seperti engkau, dan dia seperti engkau, marilah kita memberinya penghormatan ini. Yobel 38:1

Bukankah dia dengan segenap kuasanya berusaha untuk membunuhmu dan membebaskan orang Mesir dari tanganmu ketika dia melihat bahawa kamu diutus untuk melaksanakan penghakiman dan pembalasan terhadap orang Mesir? Dan meskipun terdapat semua tanda dan keajaiban ini, putera Mastêmâ tidak merasa malu kerana dia memberanikan diri dan berseru kepada orang Mesir untuk mengejarmu dengan semua pasukan orang Mesir, dengan kereta kuda mereka, dan dengan semua pasukan bangsa Mesir. Yobel 48:3,12

Kerana pada malam ini, permulaan perayaan dan permulaan kegembiraan, kamu sedang makan Paskah di Mesir, ketika semua kuasa Mastêmâ dilepaskan untuk membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun hingga anak sulung hamba perempuan tawanan di kilang, dan hingga ternak. Dan kuasa Tuhan melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, dan mereka melewati semua orang Israel, dan tulah tidak menimpa mereka untuk memusnahkan dari antara mereka jiwa seekor pun, baik ternak, manusia, atau anjing. Yobel 49:2,4

Kitab-kitab Bible yang Hilang

Kerana Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, tanpa sebarang nafsu. Injil Kelahiran Maria 7:19

Tetapi malaikat itu menjawab, "Tidak, hai Maria, tetapi Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau." Protevangelion 9:13

Dengan kemasyhurannya, negara ini bergetar, dan dengan kedatangannya, negara ini berada di bawah kekecohan dan kegemparan sekarang; dan kami sendiri ketakutan oleh kebesaran kuasanya. 1 Injil Kanak-kanak 4:12

Sejak saat itu budak lelaki itu disembuhkan oleh kuasa Tuhan Kristus, dan dia mula menyanyikan pujian dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyembuhkannya. 1 Injil Masa Kanak-kanak 4:17

Kerana sebaik sahaja dia datang di antara kita, berhala itu pecah, dan semua dewa rebah, dan dimusnahkan oleh kuasa yang lebih besar. 1 Injil Zaman Kanak-kanak 4:22

Dan berkata kepada anaknya, Ya Yesus Kristus, pulihkan atau sembuhkan keldai ini menurut kuasa-Mu yang luar biasa, dan berikanlah dia bentuk manusia dan makhluk yang berakal seperti sebelumnya. 1 Injil Masa Kanak-kanak 7:25

Kemudian ibunya berkata, "Ya Ratu Maria, sekarang aku yakin bahawa kuasa Tuhan ada di dalam-Mu, sehingga anakmu dapat menyembuhkan anak-anak yang sama seperti dirinya, sebaik sahaja mereka menyentuh pakaian-Nya." 1 Injil Masa Kanak-kanak 11:7

Dia menjawab, dan menjelaskan kepadanya fizik dan metafizik. Juga perkara-perkara yang berada di atas dan di bawah kuasa alam; Kuasa-kuasa tubuh, humornya, dan kesan-kesannya. 1 Injil Zaman Kanak-kanak 21:12-14

Bagi-Nyalah kemuliaan dan pujian, dan kuasa dan pemerintahan, dari sekarang dan selama-lamanya, Amin. 1 Injil Masa Kanak-kanak 22:7

Maka kata Pilatus, "Mengusir roh jahat nampaknya bukan pekerjaan roh jahat, tetapi pekerjaan kuasa Allah." Injil Nikodemus 1:6

Yesus menjawab, "Jika mereka tidak mempunyai kuasa untuk berkata-kata, mereka tidak akan dapat berkata-kata; tetapi kerana setiap orang mempunyai kuasa untuk berkata-kata dengan lidahnya sendiri, baik yang baik mahupun yang jahat, biarlah dia memperhatikannya." Injil Nikodemus 2:5

Yesus berkata kepada Pilatus, "Percayalah bahawa kebenaran ada di bumi di antara mereka yang apabila mereka mempunyai kuasa penghakiman, diperintah oleh kebenaran, dan membentuk penghakiman yang benar." Injil Nikodemus 3:14

Sebahagian daripada mereka berkata lagi,, Kuasa ini tidak boleh datang daripada Tuhan sahaja. Pilatus berkata kepada orang Yahudi, “Mengapakah syaitan-syaitan tidak tunduk kepada doktor-doktor kamu?” Sebahagian daripada mereka berkata, “Kuasa untuk menundukkan syaitan tidak boleh datang melainkan daripada Tuhan.” Injil Nikodemus 5:42-44

Kerana Engkau telah melarang hamba-hamba-Mu untuk menyatakan perkara-perkara rahsia yang telah dilakukan oleh kuasa ilahi-Mu di neraka. Injil Nikodemus 13:2

Kepada ini, putera neraka menjawab Syaitan, "Siapakah putera yang begitu berkuasa itu, namun seorang lelaki yang takut akan kematian?" Kerana semua penguasa bumi tunduk kepada kuasaku, yang telah kautaklukkan dengan kuasamu. Tetapi jika Dia begitu berkuasa dalam sifat manusiawi-Nya, aku tegaskan kepadamu dengan kebenaran, bahawa Dia maha kuasa dalam sifat ilahi-Nya, dan tiada seorang pun yang dapat melawan kuasa-Nya." Injil Nikodemus 15:4-6

Mereka yang telah ditahan di sini sehingga mereka hidup semula di bumi, telah dibawa pergi dari sini, bukan dengan kuasa mereka sendiri, tetapi dengan doa yang diajukan kepada Tuhan, dan Tuhan mereka yang Maha Kuasa mengambil mereka daripadaku. Siapakah Yesus dari Nazareth itu yang dengan firman-Nya telah mengambil orang mati daripadaku tanpa berdoa kepada Tuhan? Mungkin dialah yang mengambil Lazarus daripadaku, setelah dia mati empat hari, dan berbau busuk dan reput, dan yang aku rasuki sebagai orang mati, namun Dia menghidupkannya semula dengan kuasa-Nya. Syaitan menjawab, dan berkata kepada putera neraka, Dialah orang yang sama, Yesus dari Nazareth.

Apabila putera neraka mendengarnya, dia berkata kepadanya, Aku menyumpahmu dengan kuasa yang menjadi milikmu dan aku, supaya kamu tidak membawanya kepadaku. Kerana apabila aku mendengar tentang kuasa firman-Nya, aku gementar ketakutan, dan semua orang yang tidak beriman bersamaku pada masa yang sama terganggu; Dan kami tidak dapat menahan Lazarus, tetapi dia menggoncang dirinya sendiri, dan dengan segala tanda-tanda niat jahat, dia segera pergi dari kami; dan tanah tempat mayat Lazarus diletakkan, serta-merta mengeluarkannya hidup-hidup. Injil Nikodemus 15:12-18

Ketika putera neraka mendengar hal ini, dia berkata kepada Syaitan, "Enyahlah dariku, dan keluarlah dari tempat kediamanku; jika engkau seorang pahlawan yang perkasa, lawanlah Raja Kemuliaan." Tetapi apa urusanmu dengannya?" Injil Nikodemus 16:2

Ketika semua orang kudus mendengar hal-hal yang diucapkan oleh Yesaya ini, mereka berkata kepada putera neraka, Bukalah pintu gerbangmu sekarang, dan tanggalkan palang besimu; kerana engkau sekarang akan diikat, dan tidak mempunyai kuasa. Daud menjawab putera neraka, dan berkata, Aku memahami kata-kata suara itu, kerana aku mengucapkannya melalui roh-Nya. Dan sekarang, seperti yang telah kukatakan di atas, aku berkata kepadamu, Tuhan yang kuat dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam pertempuran: Dialah Raja Kemuliaan, dan Dialah Tuhan di syurga dan di bumi; Dan mematahkan belenggu yang sebelumnya tidak dapat diputuskan; dan dengan kuasa-Nya yang tidak terkalahkan mengunjungi mereka yang duduk dalam kegelapan yang pekat oleh kejahatan, dan bayangan maut oleh dosa. Injil Nikodemus 16:12,15,19

Siapakah engkau, yang begitu berkuasa dan begitu lemah, begitu besar dan begitu kecil, seorang yang hina namun seorang askar berpangkat tinggi, yang boleh memerintah dalam bentuk seorang hamba seperti askar biasa? Dari manakah datangnya, ya Yesus Kristus, bahawa engkau seorang lelaki yang begitu berkuasa dan mulia dalam keagungan, begitu terang sehingga tidak bercela, dan begitu suci sehingga tidak mempunyai jenayah? Kerana dunia bumi yang lebih rendah itu, yang sehingga kini tunduk kepada kami, dan dari mana kami menerima ufti, tidak pernah menghantar orang mati seperti ini kepada kami sebelum ini, tidak pernah menghantar hadiah seperti ini kepada para putera neraka. Oleh itu, siapakah engkau, yang dengan keberanian sedemikian memasuki tempat tinggal kami, dan bukan sahaja tidak takut untuk mengancam kami dengan hukuman yang paling berat, tetapi juga berusaha untuk menyelamatkan semua orang lain daripada rantai yang kami pegang? Mungkin engkaulah Yesus itu, yang baru sahaja dibicarakan oleh Syaitan kepada putera kami, bahawa melalui kematian di kayu salib engkau hampir menerima kuasa maut. Kemudian Raja Kemuliaan memijak maut, menangkap putera neraka, merampas semua kuasanya, dan membawa bapa duniawi kita Adam bersamanya ke kemuliaannya. Injil Nikodemus 17:4,10-13

Kerana lihatlah sekarang bahawa Yesus dari Nazareth, dengan kecerahan keilahian-Nya yang mulia, telah mengusir semua kuasa kegelapan dan maut yang mengerikan; Injil Nikodemus 18:3

Engkau telah menebus orang yang hidup dengan salib-Mu, dan telah turun kepada kami, supaya dengan kematian salib Engkau dapat membebaskan kami dari neraka, dan dengan kuasa-Mu dari maut. Injil Nikodemus 19:9

Yang begitu kuat mengalihkan fikiran manusia daripada adab dan amalan mereka yang terdahulu, sehingga saya sentiasa terkejut, dan telah yakin sepenuhnya mengenainya melalui banyak hujah sebelum ini. Seneca kepada Paulus 9:2

Tetapi dia, sebagai orang yang mempunyai kuasa besar di Antiokhia, menangkapnya di jalan dan menciumnya; yang mana Thecla tidak mahu menerimanya, tetapi mencari Paulus, lalu berseru dengan nada yang sedih, Jangan paksa aku, yang ini orang asing; jangan paksa aku, yang ini hamba Tuhan; aku adalah salah seorang tokoh terkemuka di Ikonium, dan terpaksa meninggalkan kota itu kerana aku tidak mahu berkahwin dengan Thamyris. Kisah Rasul Paulus dan Thecla 7:4

Roh-roh jahat diusir, membuat bising; semua orang sakit menerima kesembuhan mereka, dan memuliakan Tuhan, yang telah mengaruniakan kuasa sedemikian kepada perawan Thecla; Kisah Rasul Paulus dan Thecla 10:17

Orang-orang itu berdiri tegak dengan penuh kehairanan melihat keajaiban yang begitu luar biasa, dan tidak mempunyai kuasa untuk menahan hamba Tuhan itu; tetapi hanya setelah mereka memegang tudungnya, atau hudnya, mereka mengoyakkan sebahagian daripadanya; Kisah Rasul Paulus dan Tesalonika 11:13

Supaya semua orang tahu, bahawa mereka yang berfikiran dua dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan, bersedia untuk dihukum, dan menjadi tanda bagi semua zaman yang akan datang. 1 Clement kepada Jemaat di Korintus 6:4

Dan lagi ia berkata: "Aku telah melihat orang fasik berkuasa besar dan membentang seperti pohon aras Libanon." Aku lalu di situ, tetapi ternyata ia tidak ada; aku mencari tempatnya, tetapi ia tidak dijumpai." 1 Clement kepada jemaat di Korintus 7:11

Dan khususnya, biarlah mereka belajar betapa besarnya kuasa kerendahan hati terhadap Tuhan; betapa besarnya manfaat amal yang murni dan suci bagi-Nya; betapa hebat dan besarnya rasa takut-Nya; dan bagaimana ia akan menyelamatkan semua orang yang berpaling kepada-Nya dengan kekudusan dalam pikiran yang murni. 1 Clement kepada Jemaat di Korintus 10:13

Dan dari pembubaran itu, kuasa besar pemeliharaan Tuhan membangkitkannya kembali; dan dari satu benih tumbuh banyak, dan menghasilkan buah. 1 Clement kepada jemaat di Korintus 11:20

Dan adakah kita akan menganggapnya sebagai perkara yang sangat besar dan aneh bagi Tuhan semesta alam untuk membangkitkan mereka yang taat kepada-Nya dengan jaminan itikad baik, sedangkan walaupun dengan seekor burung Dia menunjukkan kepada kita kebesaran kuasa-Nya untuk memenuhi janji-Nya? Dengan firman kuasa-Nya Dia menjadikan segala sesuatu; dan dengan firman yang sama Dia berkuasa membinasakan mereka bila-bila masa Dia mahu. Siapakah yang akan berkata kepada-Nya, "Apakah yang kauperbuat?" atau siapakah yang akan melawan kuasa kekuatan-Nya?" 1 Clement kepada jemaat di Korintus 12:6,13-14

Dengan kuasa-Nya yang Maha Kuasa, Dia menetapkan langit, dan dengan kebijaksanaan-Nya yang tidak terpahami, Dia menghiasinya. Begitu juga laut dan semua makhluk yang ada di dalamnya; setelah pertama kali menciptakannya, Dia mengurungnya di dalamnya dengan kuasa-Nya. 1 Clement kepada jemaat di Korintus 15:3,6

Hendaklah seseorang itu setia, hendaklah ia berkuasa dalam menyampaikan pengetahuan, hendaklah ia bijak dalam membuat pertimbangan kata-kata yang tepat, hendaklah ia suci dalam segala perbuatannya. 1 Clement kepada Jemaat di Korintus 20:30

Dalam enam kesesakan Ia akan melepaskan engkau, bahkan dalam tujuh malapetaka tidak akan menimpa engkau. Dalam kelaparan Ia akan menebus engkau dari maut, dan dalam peperangan dari kuasa pedang. 1 Clement kepada Jemaat di Korintus 23:9

Kurniakanlah kepada setiap jiwa manusia yang menyeru nama-Nya yang mulia dan suci, iman, takut, damai sejahtera, panjang sabar, kesabaran, penguasaan diri, kekudusan dan ketenangan, untuk segala yang menyenangkan hati-Nya; melalui Imam Besar dan Pelindung kita Yesus Kristus, yang oleh-Nya kemuliaan, dan keagungan, dan kuasa, dan hormat, bagi-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. 1 Clement kepada Jemaat di Korintus 24:2

Kerana Tuhan berfirman, Kamu akan menjadi seperti domba di tengah-tengah serigala. Petrus menjawab dan berkata, "Bagaimana jika serigala mencabik-cabik domba?" Yesus berkata kepada Petrus, "Janganlah domba-domba takut kepada serigala selepas kematianmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh kamu, dan selepas itu tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan kepadamu; tetapi takutlah kepada Dia yang selepas kamu mati, mempunyai kuasa untuk melemparkan jiwa dan tubuh ke dalam api neraka." 2 Clement kepada Jemaat di Korintus 3:2

Memandangkan zaman ini semakin jahat, dan musuh telah menguasai dunia ini, kita harus lebih gigih menyelidiki penghakiman Tuhan yang adil. Surat Umum Barnabas 2:1

Marilah kita menjadi rohani, bait suci yang sempurna bagi Tuhan. Sebanyak mana yang ada dalam diri kita, marilah kita merenungkan rasa takut akan Tuhan; dan berusaha sedaya upaya kita untuk mematuhi perintah-perintah-Nya; agar kita dapat bersukacita dalam penghakiman-Nya yang adil. Surat Umum Barnabas 3:12

Tetapi siapakah yang sekarang dapat berkuasa atas binatang buas, atau ikan, atau burung-burung di udara? Kerana kamu tahu, bahawa memerintah adalah mempunyai kuasa, sehingga seseorang harus ditetapkan atas apa yang diperintahnya. Surat Umum Barnabas 5:23

Lalu berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Ada dua bangsa dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan lahir dari kandunganmu; yang seorang akan berkuasa atas yang lain, dan yang lebih besar akan menjadi hamba kepada yang lebih kecil. Fahamilah di sini siapakah Ishak; siapakah Ribka; dan tentang siapa telah dinubuatkan, bangsa ini akan lebih besar daripada itu." Surat Umum Barnabas 12:4

Mari kita beralih kepada jenis pengetahuan dan doktrin yang lain. Terdapat dua cara doktrin dan kuasa; yang satu untuk terang, yang satu lagi untuk kegelapan. Surat Umum Barnabas 14:3

Tetapi jalan kegelapan itu bengkok dan penuh dengan kutukan. Kerana itulah jalan kematian kekal, dengan hukuman; di mana mereka yang berjalan bertemu dengan perkara-perkara yang membinasakan jiwa mereka sendiri. Antaranya ialah; penyembahan berhala, kepercayaan diri, keangkuhan kuasa, kemunafikan, bermuka dua, perzinaan, pembunuhan, rogol, kesombongan, pelanggaran, tipu daya, kejahatan, keangkuhan, ilmu sihir, ketamakan, dan kekurangan takut akan Tuhan. Surat Umum Barnabas 15:1-2

Janganlah seorang pun menipu dirinya sendiri; jika seseorang tidak berada di dalam altar, dia kehilangan roti Tuhan. Kerana jika doa seorang atau dua orang begitu kuat, seperti yang diberitahukan kepada kita, betapa lebih kuatnya doa uskup dan seluruh gereja? Surat Ignatius kepada Jemaat di Efesus 2:2

Aku memohon kepadamu supaya aku sentiasa mengambil bahagian dalam hal ini, supaya aku dapat didapati dalam nasib orang Kristian di Efesus, yang sentiasa sependapat dengan para Rasul, melalui kuasa Yesus Kristus. Oleh itu, hendaklah kamu mengambil berat untuk bersatu lebih sepenuhnya, untuk pujian dan kemuliaan Tuhan. Kerana apabila kamu bertemu sepenuhnya di tempat yang sama, kuasa iblis akan dimusnahkan, dan kejahatannya akan dilenyapkan oleh kesatuan iman mereka. Kerana Kekristianan bukanlah hasil pengakuan lahiriah; tetapi menunjukkan dirinya dalam kuasa iman, jika seseorang didapati setia sampai akhir. Surat Ignatius kepada Jemaat di Efesus 3:8,11,17

Oleh itu, semua kuasa sihir menjadi larut; dan setiap ikatan kejahatan musnah: kejahilan manusia dirampas; dan kerajaan lama dihapuskan; Tuhan sendiri muncul dalam rupa seorang manusia, untuk pembaharuan kehidupan kekal. Surat Ignatius kepada Jemaat di Efesus 4:13

Oleh itu, sepatutnya kamu juga tidak menggunakan uskup kamu terlalu kerap kerana usianya yang muda; tetapi berikanlah segala hormat kepadanya menurut kuasa Tuhan Bapa; seperti yang aku lihat juga dilakukan oleh para penatua suci kamu: tidak mempertimbangkan usianya, yang memang kelihatan muda; tetapi sebagaimana sepatutnya mereka yang bijaksana di dalam Tuhan, tunduk kepada-Nya, atau lebih tepatnya bukan kepada-Nya, tetapi kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, uskup kita semua. Surat Ignatius kepada Jemaat Magnesia 1:6

Yang pandangannya sendiri penuh pengajaran; dan yang kelembutannya penuh kuasa: yang saya yakin, orang-orang Ateis sendiri tidak dapat tidak menghormatinya. Surat Ignatius kepada Jemaat Trallian 1:10

Yang benar-benar dari keturunan Daud menurut daging, tetapi Anak Allah menurut kehendak dan kuasa Allah; benar-benar lahir dari Perawan Maria, dan dibaptis oleh Yohanes, supaya segala kebenaran dapat digenapi oleh-Nya. Surat Ignatius kepada Jemaat Smirna 1:3

Hanya kamu mesti berdoa untuk mereka, supaya jika itu kehendak Tuhan mereka boleh bertaubat; yang mana akan menjadi sangat sukar. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mempunyai kuasa untuk ini, yang adalah kehidupan kita yang sejati. Surat Ignatius kepada Jemaat Smirna 2:3

Aku memberi salam kepada keluarga saudara-saudaraku, bersama isteri dan anak-anak mereka; dan para perawan yang disebut janda. Jadilah kuat dalam kuasa Roh Kudus. Philo, yang hadir bersamaku, memberi salam kepadamu. Surat Ignatius kepada jemaat Smirna 3:24

Seorang Kristian tidak mempunyai kuasa dirinya sendiri: tetapi mesti sentiasa bersenang-senang untuk melayani Tuhan. Pekerjaan ini adalah milik Tuhan dan milik kamu: apabila kamu telah menyempurnakannya. Surat Ignatius kepada Polikarpus 3:3

Apabila kamu mampu berbuat baik, janganlah menangguhkannya, kerana kasih sayang telah diselamatkan dari maut. Surat Polikarpus kepada Jemaat di Filipi 3:11

Lihatlah Tuhan yang perkasa, yang dengan kuasa-Nya yang tidak kelihatan, dan dengan kebijaksanaan-Nya yang luar biasa telah menjadikan dunia, dan dengan nasihat-Nya yang mulia telah memperindah ciptaan-Nya, dan dengan firman kekuatan-Nya telah menetapkan langit, dan mendasarkan bumi di atas air; dan dengan kebajikan yang perkasa ini telah mendirikan Gereja Kudus-Nya, yang telah diberkati-Nya. 1 Kitab Gembala Hermas (Penglihatan) 1:28

Oleh itu, dengarlah mengapa menara itu dibina di atas air: kerana hidupmu adalah dan akan diselamatkan oleh air. Kerana ia diasaskan oleh firman nama yang maha kuasa dan mulia, dan disokong oleh kuasa dan kebajikan Tuhan yang tidak kelihatan. 1 Kitab Gembala Hermas (Penglihatan) 3:42

Dia menjawab dan berkata kepadaku, "Tidakkah kamu bertemu dengan apa-apa, wahai manusia?" Aku menjawab, "Puan, ada seekor binatang buas yang telah bertemu denganku, yang seolah-olah dapat melahap seluruh bangsa; tetapi dengan kuasa Tuhan, dan melalui rahmat-Nya yang luar biasa, aku terlepas daripadanya." 1 Kitab Gembala Hermas (Penglihatan) 4:16

Tetapi bagi dosa-dosa mereka yang dahulu, Tuhan yang mempunyai kuasa penyembuhan akan memberikan penawar; kerana Dia mempunyai kuasa atas segala sesuatu. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 4:12

Oleh itu, Tuhan kita yang penuh belas kasihan berbelas kasihan terhadap ciptaan-Nya, dan menetapkan pertobatan itu, dan memberikan kepadaku kuasa untuk itu. Dan oleh itu aku berkata kepadamu, jika sesiapa yang mengikuti panggilan yang agung dan suci itu dicobai oleh iblis dan berdosa, dia hanya mempunyai satu pertobatan. Tetapi jika dia sering berdosa dan bertaubat, itu tidak akan memberi manfaat kepada orang seperti itu; kerana dia hampir tidak akan hidup bagi Tuhan. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 4:22

Dan sekarang, katanya, dengarlah kejahatan kemarahan; betapa jahat dan menyakitkannya ia, dan bagaimana ia menggulingkan hamba-hamba Tuhan; kerana ia tidak dapat menyakiti mereka yang penuh iman kerana kuasa Tuhan ada bersama mereka; tetapi ia menggulingkan mereka yang ragu-ragu, dan mereka yang tidak beriman. Kerana perkara-perkara ini adalah bodoh, dan berlebihan, dan sia-sia bagi hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketenangan itu kuat, dan kuat; dan berkuasa besar, dan duduk dalam keluasan yang besar; ceria, bersukacita dalam kedamaian; dan memuliakan Tuhan setiap saat dengan lemah lembut. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 5:11,13

Takutlah kepada Tuhan, katanya, dan patuhilah perintah-perintah-Nya. Kerana jika engkau memelihara perintah-perintah-Nya, engkau akan berkuasa dalam setiap pekerjaan, dan semua pekerjaanmu akan menjadi cemerlang. Kerana dengan takut akan Tuhan, engkau akan melakukan segala sesuatu dengan baik. Inilah ketakutan yang harus engkau hadapi agar engkau dapat diselamatkan. Tetapi janganlah takut akan iblis: kerana jika engkau takut akan Tuhan, engkau akan berkuasa atas-Nya; kerana tidak ada kuasa dalam Dia. Sekarang jika tidak ada kuasa dalam Dia, maka dia juga tidak perlu ditakuti. Tetapi dia yang mempunyai kuasa yang luar biasa, dialah yang harus ditakuti: kerana setiap orang yang mempunyai kuasa, harus ditakuti. Tetapi dia yang tidak mempunyai kuasa dihina oleh semua orang. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 7:1-3

Oleh itu, hinakanlah ia, dan engkau akan memerintahnya pada setiap kesempatan. Kenakanlah iman yang teguh dan kuat: kerana iman menjanjikan segala sesuatu dan menyempurnakan segala sesuatu. Tetapi keraguan tidak akan percaya, bahawa ia akan memperoleh apa-apa, dengan segala yang dapat dilakukannya. Oleh itu, engkau melihat, katanya, bagaimana iman datang dari atas, dari Tuhan; dan mempunyai kuasa yang besar. Tetapi keraguan adalah roh duniawi, dan berasal dari iblis, dan tidak mempunyai kekuatan. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 9:9-10

Dan nabi pendusta ini, yang tidak mempunyai kuasa Roh ilahi di dalam dirinya, menjawab mereka menurut tuntutan mereka, dan memenuhi jiwa mereka dengan janji-janji menurut kehendak mereka. Namun nabi itu adalah sia-sia, dan menjawab perkara-perkara sia-sia kepada mereka yang juga sia-sia. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 10:5

Kerana setiap roh yang diberikan oleh Tuhan tidak perlu diminta; tetapi yang mempunyai kuasa keilahian mengatakan segala sesuatu dengan sendirinya; kerana ia datang dari atas, dari kuasa Tuhan. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 10:9

Demikianlah anda melihat kehidupan setiap nabi seperti ini. Oleh itu, buktikan dengan kehidupan dan perbuatannya bahawa orang yang mengatakan bahawa dia mempunyai Roh Kudus. Dan percayalah kepada Roh yang datang dari Tuhan, dan mempunyai kuasa seperti itu. Tetapi janganlah percaya kepada roh duniawi dan kosong, yang berasal dari iblis, yang di dalamnya tidak ada iman atau kebajikan. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 11:12

Fahamilah lebih jauh lagi kuasa yang datang dari atas, dalam perumpamaan ini. Butiran hujan batu yang jatuh sangat kecil; namun apabila jatuh ke atas kepala manusia, bagaimana ia menyebabkan kesakitan? Dan sekali lagi; pertimbangkanlah najis rumah: bagaimana titisan-titisan kecil yang jatuh ke atas tanah, membentuk lubang di batu-batu. Begitu juga perkara-perkara terkecil yang datang dari atas, dan jatuh ke atas tanah, mempunyai kuasa yang besar. Oleh itu, bersatulah dengan roh ini, yang mempunyai kuasa; dan tinggalkan yang lain yang kosong. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 11:15-17

Tidak tetap, tidak mengetahui keagungan Tuhan betapa agung dan ajaibnya Dia; yang menciptakan dunia untuk manusia, dan yang telah menaklukkan setiap makhluk kepadanya: dan telah memberikan kepadanya segala kuasa, sehingga ia dapat memenuhi semua perintah ini. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 12:19

Dan berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, dan tinggalkan iblis dan keinginannya, kerana semuanya itu jahat, pahit, dan najis. Dan janganlah takut kepada iblis, kerana dia tidak berkuasa atasmu. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 12:22

Tetapi syaitan itu keras, dan dengan kuasanya memerintah hamba-hamba Tuhan. Dan dia berkata Dia tidak dapat memerintah hamba-hamba Tuhan, yang percaya kepada-Nya dengan segenap hati mereka. Syaitan mungkin berjuang, tetapi dia tidak dapat mengalahkan mereka. Kerana jika kamu menentangnya, dia akan lari dengan kekeliruan dari kamu. Tetapi mereka yang tidak penuh dalam iman, takut kepada syaitan, seolah-olah dia mempunyai kuasa yang besar. Kerana syaitan menguji hamba-hamba Tuhan dan jika dia mendapati mereka kosong, dia memusnahkan mereka. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 12:25-27

Dan aku berkata kepadanya; Tuan, aku kini telah diteguhkan dalam semua perintah Tuhan selama engkau bersamaku, dan aku tahu bahawa engkau akan mematahkan semua kuasa iblis. 2 Kitab Gembala Hermas (Perintah) 12:34

Wahai orang yang bodoh, ragu-ragu, dan celaka; yang tidak memahami bahawa semua perkara ini adalah milik orang lain, dan berada di bawah kuasa orang lain. Kerana Tuhan kota ini berfirman kepadamu: Sama ada taati hukum-Ku, atau keluarlah dari kota-Ku. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 1:3

Oleh itu, apabila orang kaya menghulurkan bantuan kepada orang miskin apa yang dia inginkan, orang miskin itu berdoa kepada Tuhan untuk orang kaya; dan Tuhan mengabulkan segala kebaikan kepada orang kaya itu, kerana orang miskin itu kaya dengan doa; dan permintaannya mempunyai kuasa yang besar dengan Tuhan. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 2:7

Oleh itu, engkau yang dikuatkan oleh utusan yang mulia itu, dan telah menerima kurnia doa yang begitu berkuasa; memandangkan engkau tidak malas, mengapa engkau tidak meminta pengertian daripada Tuhan, dan menerimanya? 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 5:40

Dengarlah, katanya; Anak Tuhan tidak diletakkan dalam keadaan seorang hamba, tetapi dalam kuasa dan wewenang yang besar. Aku bertanya kepadanya 'Bagaimana, tuan? Aku tidak faham.' 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 5:50

Kamu lihat, katanya, bahawa Dia adalah Tuhan umat-Nya, setelah menerima segala kuasa daripada Bapa-Nya. Tetapi mengapa Tuhan telah membawa Anak-Nya berbincang, tentang pembahagian harta pusaka, dan malaikat-malaikat yang baik, dengarlah sekarang. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 5:53

Dia menjawab, "Mengenai perbuatan manusia dahulu yang telah mereka lakukan kerana kejahilan, hanya Tuhan sahaja yang mampu memberikan penyelesaian kepada mereka; kerana segala kuasa adalah milik-Nya." 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 5:61

Malaikat agung dan terhormat yang telah kaulihat itu ialah Mikhael, yang berkuasa atas umat-Nya dan memerintah mereka. Kerana Dia telah menanamkan hukum Taurat di dalam hati orang-orang yang percaya; dan oleh itu Dia melawat mereka yang telah Dia berikan hukum Taurat itu, untuk melihat sama ada mereka telah memeliharanya. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 8:25

Aku berkata kepadanya, Tuan, mengapa dia menghantar beberapa orang ke menara, dan meninggalkan yang lain di sini untuk tuan? Dia menjawab, mereka yang telah melanggar hukum, yang mereka terima daripadanya, ditinggalkan dalam kuasaku, supaya mereka boleh bertaubat dari dosa-dosa mereka: tetapi mereka yang memenuhi hukum dan memeliharanya, berada di bawah kuasanya. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 8:27

Tetapi sekarang engkau telah diterangi oleh malaikat, tetapi oleh Roh yang sama. Tetapi engkau harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan teliti; kerana itulah aku diutus ke rumahmu oleh utusan yang mulia itu, supaya apabila engkau telah melihat segala sesuatu dengan penuh kuasa, engkau tidak akan takut seperti sebelumnya. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:4

Kerana tidak akan ada gunanya engkau mengambil nama Anak Tuhan, melainkan engkau juga menerima pakaian mereka daripada mereka. Kerana anak-anak dara ini adalah kuasa Anak Tuhan. Begitu juga seorang lelaki akan sia-sia menyandang namanya, melainkan dia juga dilengkapkan dengan kuasanya. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:122

Mengenai batu-batu itu, sambungnya, yang diserahkan oleh tangan mereka, engkau lihat masih ada di dalam bangunan itu, mereka dilengkapi dengan kuasa mereka; oleh sebab itu engkau melihat seluruh menara berwarna sama dengan batu itu, dan diperbuat seolah-olah daripada satu batu. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:125

Memandangkan, katanya, engkau berhati-hati untuk menyelidiki segala sesuatu dengan teliti, dengarlah juga tentang batu-batu yang ditolak itu. Semua ini menerima nama Anak Tuhan, dan dengan itu kuasa anak-anak dara ini. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:128

Tetapi selepas itu mereka ditahan wanita-wanita yang kaulihat berpakaian hitam, dengan bahu mereka bebas dan rambut mereka terurai; mereka menumpukan nafsu mereka kepada mereka, tergoda dengan kecantikan mereka; dan berpakaian dengan kuasa mereka, dan membuang pakaian gadis-gadis: 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:130

Mereka akan masuk, katanya, jika mereka mengetepikan semua pekerjaan wanita-wanita itu, dan akan mengembalikan kuasa gadis-gadis ini, dan akan berjalan dalam pekerjaan mereka. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:133

Dengarlah, katanya, nama-nama anak dara yang lebih berkuasa, dan berdiri di sudut-sudut pintu gerbang. Inilah nama-nama mereka: Yang pertama dipanggil Iman; yang kedua Ketaatan; yang ketiga, Kuasa; yang keempat, Kesabaran; yang lain yang berdiri di bawahnya ialah, Kesederhanaan, Kepolosan, Kesucian, Keceriaan, Kebenaran, Pemahaman, Kesepakatan, Kasih Sayang. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:141-142

Dia menjawab, "Kerana para Rasul dan guru-guru ini, yang memberitakan nama Anak Tuhan, yang mati setelah mereka menerima iman dan kuasa-Nya, telah memberitakan kepada mereka yang telah mati sebelumnya; dan mereka telah memberikan meterai ini kepada mereka." 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:157

Dan bukankah bagimu dia yang sepatutnya mengikuti kebaikan, jika dia lebih suka mengambil bahagian dalam dosa, lebih berdosa daripada dia yang melakukan kesalahan tanpa mengetahui kuasa Tuhan? 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:172

Tuhan dan Tuhan kita, yang memerintah segala sesuatu, dan berkuasa atas semua ciptaan-Nya, tidak akan mengingat kesalahan kita, tetapi mudah ditenangkan oleh mereka yang mengakui dosa-dosa mereka: tetapi manusia yang lesu, fana, lemah, dan penuh dengan dosa, terus-menerus marah terhadap manusia; seolah-olah ia berkuasa untuk menyelamatkan atau memusnahkannya. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:208

Namun begitu, sebahagian daripada mereka, setelah bertaubat, telah diselamatkan, dan begitu juga yang lain daripada jenis yang sama akan diselamatkan, jika mereka bertaubat; tetapi jika tidak, mereka akan mati di tangan wanita-wanita yang kuasa dan kekuatannya mereka miliki. 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:228

Kerana semua bangsa menghukum hamba-hamba mereka yang menyangkal tuan mereka; apakah pendapatmu yang akan dilakukan Tuhan kepadamu, yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu? 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 9:242

Oleh itu, perhatikanlah keseriusan dan kerendahan hatinya terhadapmu, dan katakanlah kepada semua orang, bahawa dia sangat dihormati dan terkenal di sisi Tuhan, dan merupakan seorang putera yang mempunyai kuasa besar dan berkuasa dalam jawatannya. Hanya kepadanya kuasa pertaubatan dilakukan di seluruh dunia. Tidakkah dia kelihatan mempunyai kuasa yang besar bagimu? 3 Kitab Gembala Hermas (Perumpamaan) 10:5-6

Sekarang, jika ada tempat untuk permintaan kami, ya Pilatus, kerana kami pernah berkuasa, kuburkanlah keluargaku dengan berhati-hati; kerana adalah wajar kami dikuburkan oleh-Mu, bukannya oleh para imam, yang, selepas beberapa ketika, seperti yang dikatakan Kitab Suci, pada kedatangan Yesus Kristus, pembalasan akan menimpa. Surat Herodes kepada Pilatus, Gabenor

Saya telah menerima maklumat, wahai yang terbaik, dan oleh itu saya dicekam ketakutan dan gementar. Kerana di wilayah yang saya urus ini, salah satu kotanya bernama Yerusalem, seluruh orang Yahudi menyerahkan kepada saya seorang lelaki bernama Yesus, dan membawa banyak tuduhan terhadapnya, yang mereka tidak dapat membuktikannya dengan bukti yang konsisten. Tetapi mereka menuduhnya dengan satu bidaah khususnya, iaitu, Bahawa Yesus mengatakan hari Sabat bukanlah waktu rehat, dan tidak juga untuk dipelihara oleh mereka. Kerana dia melakukan banyak penyembuhan pada hari itu, dan membuat orang buta melihat, dan orang tempang berjalan, membangkitkan orang mati, membersihkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh yang sama sekali tidak dapat menggerakkan badan mereka atau menguatkan saraf mereka, tetapi hanya dapat bercakap dan berucap, dan dia memberi mereka kuasa untuk berjalan dan berlari, menghilangkan kelemahan mereka hanya dengan firman-Nya. Terdapat satu lagi perbuatan yang sangat hebat yang aneh bagi tuhan-tuhan yang kita miliki: dia membangkitkan seorang lelaki yang telah mati empat hari, memanggilnya hanya dengan firman-Nya, ketika orang mati itu mulai mereput, dan tubuhnya rusak oleh cacing yang telah dibiakkan, dan berbau seperti anjing; tetapi, melihatnya terbaring di dalam kubur, dia menyuruhnya berlari, dan orang mati itu tidak berlengah-lengah, tetapi seperti pengantin lelaki yang keluar dari kamarnya, begitu juga dia keluar dari kuburnya, dipenuhi dengan minyak wangi yang melimpah ruah. Lebih-lebih lagi, walaupun mereka yang asing, dan jelas-jelas kerasukan setan, yang tinggal di padang pasir, dan memakan daging mereka sendiri, dan berkeliaran seperti lembu dan binatang melata, dia berubah menjadi penduduk kota, dan dengan sepatah kata menjadikan mereka rasional, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi bijaksana, berkuasa, dan terkenal, memakan makanan mereka dengan semua musuh roh-roh najis yang merosakkan mereka, dan yang dicampakkannya ke dalam laut. Laporan Pilatus Gabenor, Mengenai Tuhan kita Yesus Kristus; yang Dikirim kepada Augustus Caesar, di Rom

Dan apabila dia dibawa ke kota Rom, dan Caesar mendengar bahawa dia telah datang, dia duduk di kuil para dewa, mengatasi semua senat, dan dengan semua tentera, dan dengan semua kuasanya yang ramai, dan memerintahkan agar Pilatus berdiri di pintu masuk. Dan Caesar berkata kepadanya, Wahai orang yang sangat fasik, ketika engkau melihat tanda-tanda besar yang dilakukan oleh orang itu, mengapa engkau berani berbuat demikian? Dengan berani melakukan perbuatan jahat, engkau telah merosakkan seluruh dunia. Dan Pilatus berkata, Raja dan Autokrat, aku tidak bersalah atas perkara-perkara ini, tetapi orang ramai orang Yahudi yang terburu-buru dan bersalah. Dan Caesar bertanya, Dan siapakah mereka? Pilatus berkata, Herodes, Arkhelaus, Filipus, Hanas dan Kayafas, dan semua orang Yahudi yang ramai. Caesar berkata, Atas sebab apa kamu melaksanakan niat mereka? Dan Pilatus berkata, Bangsa mereka menghasut dan memberontak, dan tidak tunduk kepada kuasamu. Dan Kaisar berkata, "Apabila mereka menyerahkan Dia kepadamu, sepatutnya engkau mengamankannya dan mengirimkannya kepadaku, dan tidak bersetuju dengan mereka untuk menyalibkan orang seperti itu, yang benar dan melakukan mukjizat-mukjizat yang besar dan baik, seperti yang telah engkau katakan dalam laporanmu." 1 Kerana melalui mukjizat-mukjizat demikianlah Yesus dinyatakan sebagai Kristus, Raja orang Yahudi. Perbicaraan dan Penghukuman Pilatus

Dan dia menyerahkannya kepada orang ramai pada hari sebelum roti tidak beragi, perayaan mereka. Dan mereka menangkap Tuhan dan menolaknya sambil berlari, dan berkata, "Marilah kita menyeret Anak Tuhan, setelah mendapat kuasa atasnya." Dan mereka mengenakan Dia pakaian ungu, dan mendudukkan Dia di takhta pengadilan, sambil berkata, "Hakimilah dengan adil, ya raja Israel." Dan salah seorang dari mereka membawa mahkota duri dan meletakkannya di atas kepala Tuhan. Dan yang lain berdiri dan meludahi mata-Nya, dan yang lain menampar pipi-Nya; yang lain menusuk-nusuk Dia dengan buluh; dan yang lain mencambuk Dia, sambil berkata, "Dengan penghormatan ini marilah kita menghormati Anak Tuhan." Injil Petrus 1:3

Ketika itu tengah hari, dan kegelapan meliputi seluruh Yudea. Mereka gelisah dan tertekan, kerana matahari belum terbenam ketika dia masih hidup. Kerana ada tertulis untuk mereka, bahawa matahari tidak terbenam pada orang yang telah dihukum mati itu. Seorang daripada mereka berkata, "Berilah dia minum empedu dengan cuka." Lalu mereka mencampurkannya dan memberinya minum, dan mereka menggenapi semuanya, dan menanggung dosa mereka terhadap kepala mereka sendiri.

Dan banyak orang berjalan dengan pelita, sambil menyangka bahawa hari sudah malam, lalu jatuh. Dan Tuhan berseru, katanya, "Kuasa-Ku, kuasa-Ku, engkau telah meninggalkan Aku." Dan setelah Dia mengatakannya, Dia terangkat. Dan pada saat itu juga tabir Bait Suci Yerusalem terkoyak menjadi dua. Injil Petrus 1:5

Buku-buku Eden yang Terlupakan

Kerana Engkau, ya Tuhan, telah menyebabkan dia tertidur, dan Engkau mengambil tulang dari lambungnya, dan mengembalikan daging ke tempatnya semula, dengan kuasa ilahi-Mu. Dan Engkau mengambil aku, tulang itu, dan menjadikan aku seorang wanita, yang secerah dia, dengan hati, akal, dan pertuturan; dan dalam daging, seperti dirinya sendiri; dan Engkau menjadikan aku serupa dengan wajahnya, dengan rahmat dan kuasa-Mu. 1 Kitab Adam dan Hawa 5:9-10

Tetapi apabila engkau datang untuk menetap di tanah asing ini, tubuh haiwanmu tidak dapat berada di bumi tanpa makanan duniawi, untuk menguatkannya dan memulihkan kekuatannya. 1 Kitab Adam dan Hawa 40:2

Kemudian Adam berkata kepada Hawa, "Lihatlah api ini yang kita mempunyai bahagian dalam diri kita: yang dahulunya menyerah kepada kita, tetapi tidak lagi, sekarang kita telah melanggar batas penciptaan, dan mengubah keadaan kita, dan sifat kita telah berubah. Tetapi api itu tidak berubah sifatnya, dan tidak juga berubah dari penciptaannya. Oleh itu, ia kini berkuasa atas kita; dan apabila kita mendekatinya, ia menghanguskan daging kita." 1 Kitab Adam dan Hawa 44:9

Tuhan berfirman lagi kepada Hawa, "Apakah yang dijanjikan-Nya kepadamu di taman ini, dengan firman-Nya: Apabila kamu makan buah pohon itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Tetapi lihatlah! Dia telah membakar tubuhmu dengan api, dan telah membuatmu merasakan rasa api, sebagai rasa taman ini; dan telah membuatmu melihat pembakaran api, dan kejahatannya, dan kuasanya atasmu." 1 Kitab Adam dan Hawa 46:6

Lihat, aku mengikatnya sehingga engkau datang dan melihatnya serta melihat kelemahannya, sehingga tidak ada kekuatan yang tersisa padanya. 1 Kitab Adam dan Hawa 51:10

Tetapi Syaitan, pembenci segala kebaikan, tidak membenarkan mereka menamatkan doa mereka. Kerana dia memanggil tenteranya, dan mereka semua datang. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Sejak Adam dan Hawa, yang kita tipu, telah bersetuju bersama untuk berdoa kepada Tuhan siang dan malam, dan memohon kepada-Nya untuk menyelamatkan mereka, dan kerana mereka tidak akan keluar dari gua sehingga akhir hari keempat puluh. Dan kerana mereka akan meneruskan doa mereka seperti yang telah mereka berdua sepakati, bahawa Dia akan menyelamatkan mereka dari tangan kita, dan mengembalikan mereka kepada keadaan asal mereka, lihat apa yang akan kami lakukan kepada mereka." Dan tenteranya berkata kepadanya, "Kuasa adalah milik-Mu, ya Tuhan kami, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki." 1 Kitab Adam dan Hawa 59:1-2

Bukan kerana dia semata-mata, pokok-pokok ini tumbuh serta-merta; tetapi Aku mengasihani engkau dan Aku memerintahkannya untuk tumbuh. Dan ia tumbuh menjadi dua pokok besar, supaya engkau dinaungi oleh dahan-dahannya, dan mendapat rehat; dan supaya Aku membuat engkau melihat kuasa-Ku dan perbuatan-perbuatan-Ku yang ajaib. Dan, juga, untuk menunjukkan kepadamu kejahatan Syaitan, dan perbuatan-perbuatannya yang jahat, kerana sejak engkau keluar dari taman itu, dia tidak berhenti, tidak, tidak sehari pun, daripada berbuat jahat kepadamu. Tetapi Aku tidak memberinya kuasa atasmu. 1 Kitab Adam dan Hawa 63:9-10

Kerana kami tahu bahawa perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, ya Tuhan, adalah besar, dan bahawa dengan kuasa-Mu Engkau dapat menghasilkan satu perkara daripada perkara yang lain, tanpa kehendak seseorang. Kerana kuasa-Mu dapat membuat batu menjadi pokok, dan pokok menjadi batu. 1 Kitab Adam dan Hawa 63:14

Kemudian malaikat itu pergi meninggalkan Adam dan Hawa, yang makan buah ara sehingga mereka kenyang. Kemudian mereka menyimpan apa yang tinggal; tetapi dengan kuasa Tuhan, buah ara itu menjadi kenyang seperti sebelumnya, kerana Tuhan memberkati mereka. 1 Kitab Adam dan Hawa 64:8

Di sana mereka melihat sebatang pokok, lalu menemukan manna yang keras di atasnya; lalu mereka kagum akan kuasa Tuhan. Lalu para malaikat memerintahkan mereka untuk makan manna itu ketika mereka lapar. 1 Kitab Adam dan Hawa 68:8

Perintahkanlah kami, ya Tuhan, supaya jangan memberi jalan kepada mereka tanpa perintah-Mu, supaya Engkau tidak membinasakan kami. Kerana jika Engkau tidak memberi kami perintah itu, kami akan dikalahkan, dan mengikuti nasihat Syaitan itu; dan Engkau akan membinasakan kami sekali lagi. 1 Kitab Adam dan Hawa 72:22

Tetapi apabila Adam datang dan melihat rupa paras anak itu, kecantikannya, dan bentuk badannya yang sempurna, dia bersukacita kerananya, dan dia terhibur kerana Habel. Kemudian dia menamakan anak itu Set, yang bermaksud, "bahawa Tuhan telah mendengar doaku, dan telah melepaskan aku daripada kesengsaraanku." Tetapi ia juga bermaksud "kuasa dan kekuatan." 2 Kitab Adam dan Hawa 2:3

Dan lihatlah, wahai Adam, kepada dia, yang berkata tentang dirinya bahawa dia adalah Tuhan! Bolehkah Tuhan itu berkulit hitam? Adakah Tuhan akan mengambil rupa seorang wanita? Adakah sesiapa yang lebih kuat daripada Tuhan? Dan bolehkah Dia dikalahkan? 2 Kitab Adam dan Hawa 4:4

Selepas itu, ketika dia turun dari mezbah, setelah selesai mempersembahkan korbannya, Syaitan menampakkan diri kepadanya dalam rupa seorang malaikat yang cantik, bersinar dengan cahaya; dengan tongkat cahaya di tangannya, dirinya sendiri dililit dengan ikat pinggang cahaya. Kerana di dunia kita ini kita tidak mempunyai Tuhan; tetapi kita semua adalah tuhan; kita semua berasal dari cahaya, syurgawi, berkuasa, kuat dan mulia. 2 Kitab Adam dan Hawa 5:4,11

Setelah Adam selesai memberi perintah kepada Set, anggota badannya menjadi longgar, tangan dan kakinya kehilangan semua kekuatan, mulutnya menjadi bisu, dan lidahnya berhenti berkata-kata sama sekali. Dia menutup matanya dan menyerahkan nyawanya. 2 Kitab Adam dan Hawa 9:1

Kemudian anggota badan Set dilonggarkan; tangan dan kakinya kehilangan semua kekuatan; mulutnya menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata; lalu dia menyerahkan nyawanya dan mati pada hari berikutnya setelah usianya yang kesembilan ratus dua belas tahun; pada hari kedua puluh tujuh bulan Abib; Henokh ketika itu berumur dua puluh tahun. 2 Kitab Adam dan Hawa 12:13

Kemudian Lamekh mengasihaninya, lalu berkatalah ia, "Sesungguhnya, apabila ia sendirian, ia mungkin akan dikalahkan oleh orang-orang di tempat ini." 2 Kitab Adam dan Hawa 13:3

Tetapi sekarang aku memohon kepada-Mu, ya Tuhan, untuk menyelamatkan aku dari bangsa ini, yang kini aku diam di antara mereka, seperti Engkau telah menyelamatkan aku dari syaitan-syaitan itu. Utuslah malaikat-Mu untuk menarik aku keluar dari tengah-tengah mereka; kerana aku sendiri tidak mempunyai kuasa untuk melepaskan diri dari antara mereka. 2 Kitab Adam dan Hawa 17:47

Tetapi kali ini apabila mereka masuk ke dalam gua, mereka tidak menemui Yared, tetapi mereka mendapati lampu itu dipadamkan, dan mayat bapa-bapa itu berselerak, dan suara-suara datang dari mereka dengan kuasa Tuhan, yang berkata, "Syaitan dalam suatu penampakan telah menipu anak kami, ingin memusnahkannya, seperti dia memusnahkan anak kami Kain." Mereka juga berkata, "Tuhan, Allah syurga dan bumi, selamatkanlah anak kami dari tangan Syaitan, yang melakukan penampakan yang besar dan palsu di hadapannya," Mereka juga bercakap tentang perkara-perkara lain, dengan kuasa Tuhan. 2 Kitab Adam dan Hawa 18:2-3

Kemudian semua suara berhenti kecuali suara ayah kita Adam, yang berbicara kepada Yared dengan kuasa Tuhan, seperti seseorang berbicara kepada sesamanya, berkata, "Hai Jared, anakku, persembahkanlah persembahan kepada Tuhan kerana telah menyelamatkanmu dari tangan Syaitan; dan apabila engkau membawa persembahan itu, biarlah engkau mempersembahkannya di atas mezbah tempat aku mempersembahkannya. Kemudian juga, berhati-hatilah terhadap Syaitan; kerana dia telah menipu aku berkali-kali dengan penampakannya, ingin memusnahkan aku, tetapi Tuhan menyelamatkan aku dari tangannya." 2 Kitab Adam dan Hawa 18:10

Dan apabila manusia melihat mereka dikalahkan, dan melihat orang lain yang tidak dikalahkan, mereka yang dikalahkan datang kepada Genun, berlindung dengannya, dan dia menjadikan mereka sekutunya. 2 Kitab Adam dan Hawa 20:9

Tetapi aku tahu, melalui kuasa Tuhan, bahawa Dia tidak akan meninggalkan kamu di gunung suci ini, kerana anak-anakmu telah melanggar perintah-Nya dan perintah nenek moyang kita, yang telah kita terima daripada mereka. 2 Kitab Adam dan Hawa 21:5

Dan seorang daripada golongan malaikat, setelah berpaling dengan golongan yang berada di bawahnya, terfikir sesuatu yang mustahil, untuk meletakkan takhtanya lebih tinggi daripada awan di atas bumi, supaya dia dapat menjadi setaraf dengan kuasa-Ku. Rahsia Henokh 29:3

Di manakah, ya Tuhan, seseorang dapat menyembunyikan dirinya daripada pengetahuan-Mu? Perbuatan kami tertakluk kepada pilihan dan kuasa kami sendiri untuk melakukan yang betul atau yang salah dalam perbuatan tangan kami; Dan dalam kebenaran-Mu Engkau melawat anak-anak manusia. Mazmur Salomo 9

Kerana siapakah yang kuat, ya Tuhan, selain daripada bersyukur kepada-Mu dalam kebenaran? Dan di manakah manusia berkuasa selain daripada bersyukur kepada nama-Mu? Mazmur Salomo 15

Ya Tuhanku, tiada seorang pun yang dapat mengubah tempat kudus-Mu; dan ia tidak mungkin mengubahnya dan meletakkannya di tempat lain, kerana ia tidak berkuasa atasnya. (Kidung Agung Salomo 4:1-2)

Akuilah kuasa-Nya, dan tunjukkanlah rahmat-Nya. Haleluya. Odes of Solomon 7:28

Kerana mereka tidak diizinkan untuk membuka meterainya: kerana kuasa yang ada pada meterai itu lebih besar daripada mereka. Odes of Solomon 23:8

Dan Dia menunjukkan kepadanya tanda-tanda-Nya: dan Dia memimpin aku dengan cahaya-Nya, dan memberikan kepadaku tongkat kuasa-Nya; Supaya aku dapat menundukkan imaginasi bangsa-

bangsa; dan kekuatan orang-orang yang perkasa untuk menundukkan mereka: Untuk berperang dengan firman-Nya, dan untuk meraih kemenangan dengan kuasa-Nya. Odes Salomo 29:7-9

Kepada orang yang diberkati ada sukacita dari hati mereka, dan cahaya dari Dia yang diam di dalam mereka: Dan kata-kata dari Kebenaran, yang berasal dari diri sendiri: kerana Dia dikuatkan oleh kuasa suci Yang Maha Tinggi: dan Dia tidak terganggu untuk selama-lamanya. Haleluya. Odes Salomo 32:1-2

Sungai-sungai yang besar adalah kuasa Tuhan: Kidung Agung Salomo 39:1

Dalam surat Aristeas, salah satu pemulihan yang paling penting dan kuno dalam koleksi ini, kita telah menempuh perjalanan yang jauh dari Adam dan Hawa, jauh dari Banjir. Tulisan ini membentangkan satu tontonan daya tahan umat manusia, yang telah mendiami semula Bumi, dengan negara-negara berkuasa yang hidup dalam kemegahan dan kemegahan. Pengenalan Surat Aristeas

Oleh kerana kamu begitu ingin memperoleh pengetahuan tentang perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada minda, aku rasa adalah menjadi tanggungjawabku untuk menyampaikan kepadamu semua maklumat yang ada dalam kuasaku. Surat Aristeas 1:7

Kamu telah diberi penghormatan yang besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan ditinggikan di atas semua nenek moyangmu dalam kemuliaan dan adalah sewajarnya kamu mempersembahkan kepada-Nya persembahan syukur yang terbesar dalam kuasamu. Surat Aristeas 1:36

Saya fikir adalah berguna untuk memasukkan salinan titah itu, kerana dengan cara ini kemurahan hati raja, yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang ramai yang begitu besar, akan menjadi lebih jelas dan lebih nyata. Surat Aristeas 1:40

Oleh kerana terdapat ramai orang Yahudi yang menetap di kerajaan kami yang dibawa pergi dari Yerusalem oleh orang Parsi pada masa kekuasaan mereka dan ramai lagi yang datang bersama ayah saya ke Mesir sebagai tawanan—sebilangan besar daripada mereka ditempatkannya dalam tentera dan membayar mereka gaji yang lebih tinggi daripada biasa, dan setelah dia membuktikan kesetiaan para pemimpin mereka, dia membina kubu-kubu dan menempatkan mereka di bawah jagaan mereka agar penduduk asli Mesir dapat terintimidasi oleh mereka. Surat Aristeas 2:16

Kerana dia membuktikan pertama sekali bahawa hanya ada satu Tuhan dan kuasa-Nya dinyatakan di seluruh alam semesta, kerana setiap tempat dipenuhi dengan kedaulatan-Nya dan tiada satu pun perkara yang dilakukan secara rahsia oleh manusia di bumi yang terlepas daripada pengetahuan-Nya. Kerana semua yang dilakukan oleh manusia dan semua yang akan berlaku pada masa hadapan adalah nyata kepada-Nya. Setelah mengusahakan kebenaran ini dengan teliti dan menjelaskannya, dia menunjukkan bahawa walaupun seseorang berfikir untuk melakukan kejahatan—apatah lagi untuk benar-benar melaksanakannya—dia tidak akan terlepas daripada dikesan, kerana dia menjelaskan bahawa kuasa Tuhan meliputi seluruh hukum. Bermula dari titik permulaannya, dia terus menunjukkan bahawa semua manusia kecuali kita percaya kepada kewujudan banyak tuhan, walaupun mereka sendiri jauh lebih berkuasa daripada makhluk yang mereka sembah dengan sia-sia. Surat Aristeas 6:6-9

Walaupun, secara amnya, semua benda adalah sama dalam perlembagaan semula jadi mereka, kerana semuanya dikawal oleh satu kuasa yang sama, namun terdapat sebab yang mendalam dalam setiap kes individu mengapa kita menjauhkan diri daripada penggunaan perkara-perkara tertentu dan menikmati penggunaan umum perkara lain. Surat Aristeas 6:23

Oleh itu, dia menggesa kita untuk mengingati bahawa bahagian-bahagian yang tersebut di atas dijaga bersama oleh kuasa ilahi dengan kemahiran yang sempurna. Surat Aristeas 6:44

Kerana melalui arahan yang diberikannya berkenaan dengan daging dan minuman dan kes-kes tertentu tentang sentuhan, dia menyuruh kita untuk tidak melakukan atau mendengar apa-apa tanpa berfikir panjang atau menggunakan ketidakadilan dengan menyalahgunakan kuasa akal. Surat Aristeas 6:52

Mengalu-alukan jawapan ini, dia bertanya kepada orang lain bagaimana dia boleh menjadi objek ketakutan kepada musuh-musuhnya. Dan dia menjawab, "Jika sambil mengekalkan bekalan senjata dan tentera yang banyak, dia ingat bahawa perkara-perkara ini tidak berdaya untuk mencapai hasil yang kekal dan muktamad." Kerana Tuhan pun menanamkan ketakutan ke dalam minda manusia dengan memberikan penangguhan dan hanya mempamerkan kebesaran kuasa-Nya." Raja memuji lelaki ini dan kemudian berkata kepada orang yang seterusnya, "Apakah kebaikan tertinggi dalam hidup?" Dan dia menjawab, "Mengetahui bahawa Tuhan adalah Tuhan Alam Semesta, dan bahawa dalam pencapaian terbaik kita, bukan kita yang mencapai kejayaan tetapi Tuhan yang dengan kuasa-Nya membawa segala sesuatu kepada pemenuhan dan memimpin kita ke matlamat." Surat Aristeas 7:42-45

Dan Menedemus, ahli falsafah Eretria, berkata, "Benar, wahai Raja, kerana memandangkan alam semesta diuruskan oleh takdir dan memandangkan kita dengan tepat menganggap bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan, maka semua kuasa dan keindahan pertuturan datang daripada Tuhan." Surat Aristeas 7:54

Raja memujinya dan kemudian bertanya kepada orang lain bagaimana dia dapat mempertahankan kebenaran? Sebagai jawaban atas pertanyaan itu, dia berkata, Dengan mengakui bahawa dusta membawa aib yang besar kepada semua manusia, dan lebih-lebih lagi kepada raja. Kerana memandangkan mereka mempunyai kuasa untuk melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki, mengapa mereka harus berdusta? Selain itu, tuanku harus selalu ingat, wahai Raja, bahawa Tuhan adalah pencinta kebenaran. Surat Aristeas 8:6-7

Setakat yang dapat saya putuskan, saya telah mencapai kesimpulan berikut. Tuanku Raja, dengan segala cara yang mungkin, mesti mengawal kata-kata dan tindakan tuanku dengan aturan ketakwaan agar tuanku sedar bahawa tuanku mengekalkan kebajikan dan bahawa tuanku tidak pernah memilih untuk memuaskan diri sendiri dengan mengorbankan akal dan tidak pernah menyalahgunakan kuasa tuanku menghina kebenaran. Surat Aristeas 8:21

Berpuas hati dengan kata-kata ini, raja bertanya kepada raja yang seterusnya, bagaimana dia boleh bebas daripada iri hati? Dan selepas diam sebentar, dia menjawab, "Jika kamu mempertimbangkan terlebih dahulu bahawa Tuhanlah yang menganugerahkan kepada semua raja kemuliaan dan kekayaan yang besar dan tiada seorang pun yang menjadi raja dengan kuasanya sendiri. Semua manusia ingin berkongsi kemuliaan ini tetapi tidak boleh, kerana ia adalah anugerah Tuhan!" Surat Aristeas 8:29-30

Raja itu berkata dengan baik kepadanya dan kemudian bertanya kepada raja yang seterusnya, Apakah yang menyerupai keindahan dari segi nilai? Dan dia berkata, Ketakwaan, kerana ia adalah bentuk keindahan yang paling unggul, dan kekuatannya terletak pada cinta, yang merupakan anugerah Tuhan. Ini telah engkau peroleh dan bersamanya semua berkat kehidupan. Surat Aristeas 8:39-40

Pada keesokan harinya, pengaturan yang sama telah dibuat untuk jamuan itu, dan raja, sebaik sahaja mendapat peluang, mula bertanya kepada orang-orang yang duduk di sebelah mereka yang telah menjawab, dan baginda berkata kepada yang pertama, Adakah kebijaksanaan mampu diajar? Dan baginda berkata, Jiwa dibentuk sedemikian rupa sehingga ia dapat dengan kuasa ilahi menerima semua yang baik dan menolak yang sebaliknya. Surat Aristeas 9:1-2

Dan pada keesokan harinya, apabila peluang ditawarkan, raja bertanya kepada lelaki seterusnya, Apakah bentuk pengabaian yang paling keji? Dan dia menjawab, Jika seseorang tidak menjaga anak-anaknya dan tidak menumpukan segala usaha untuk pendidikan mereka. Kerana kita sentiasa berdoa kepada Tuhan bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk anak-anak kita agar setiap berkat menjadi milik mereka. Keinginan kita agar anak-anak kita dapat memiliki kawalan diri hanya direalisasikan oleh kuasa Tuhan. Surat Aristeas 9:22-23

Raja menyatakan persetujuannya dan bertanya kepada raja yang seterusnya, bagaimana dia boleh bebas daripada kesilapan? Dan baginda menjawab, Jika baginda sentiasa bertindak dengan pertimbangan yang teliti dan tidak pernah mempercayai fitnah, tetapi buktikan sendiri perkara yang dikatakan kepada baginda dan putuskan dengan pertimbangan baginda sendiri permintaan yang diajukan kepada baginda dan melaksanakan segala-galanya dalam cahaya pertimbangan baginda, baginda akan bebas daripada kesilapan, wahai Raja. Tetapi pengetahuan dan amalan tentang perkara-perkara ini adalah hasil kerja kuasa Ilahi. Bergembira dengan kata-kata ini, raja bertanya kepada raja yang lain, bagaimana dia boleh bebas daripada kemurkaan? Dan baginda menjawab soalan itu, Jika baginda menyedari bahawa baginda mempunyai kuasa ke atas semua orang, walaupun untuk menjatuhkan kematian ke atas mereka, jika baginda menyerah kepada kemurkaan, dan bahawa ia akan menjadi sia-sia dan menyedihkan jika baginda, hanya kerana baginda tuan, merampas banyak nyawa. Surat Aristeas 9:28-31

Raja berkata bahawa baginda telah menjawab dengan baik dan kemudian bertanya kepada orang seterusnya, Apakah nasihat yang baik? Bertindak dengan baik sepanjang masa dan dengan refleksi yang sewajarnya, jelasnya, membandingkan apa yang menguntungkan dasar kita sendiri dengan kesan buruk yang akan terhasil daripada penerimaan pandangan yang bertentangan, agar dengan mempertimbangkan setiap perkara kita dapat dinasihatkan dengan baik dan tujuan kita dapat dicapai. Dan yang paling penting, dengan kuasa Tuhan setiap rancangan anda akan menemui kepuasan kerana anda mengamalkan ketakwaan. Surat Aristeas 9:33-34

Raja memujinya dan bertanya kepada orang lain, Apakah matlamat pertuturan? Dan dia menjawab, Untuk meyakinkan lawanmu dengan menunjukkan kepadanya kesalahannya dalam bala tentera hujah yang tersusun rapi. Kerana dengan cara ini kamu akan memenangi pendengarmu, bukan dengan menentangnya, tetapi dengan memberikan pujian kepadanya dengan tujuan untuk memujuknya. Dan dengan kuasa Tuhanlah permujukan tercapai. Surat Aristeas 9:51-52

Raja itu gembira dengan jawapan ini, dan bertanya kepada seorang lagi, "Dalam keadaan apakah seseorang harus menderita kesedihan?" Dalam kemalangan yang menimpa sahabat-sahabat kita," jawabnya, apabila kita melihat bahawa mereka berlarutan dan tidak dapat diubati. Akal tidak membenarkan kita berdukacita untuk mereka yang telah mati dan dibebaskan daripada kejahatan, tetapi semua orang berdukacita atas mereka kerana mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan keuntungan mereka sendiri. Hanya dengan kuasa Tuhan sahaja kita dapat melepaskan diri daripada segala kejahatan! Surat Aristeas 9:55-56

Raja berkata bahawa dia telah memberikan jawapan yang baik dan bertanya kepada orang lain, "Orang manakah yang layak dikagumi?" Dan dia menjawab, "Orang yang dilengkapi dengan reputasi, kekayaan dan kuasa dan memiliki jiwa yang setara dengan semuanya. Engkau sendiri menunjukkan melalui tindakanmu bahawa engkau paling layak dikagumi melalui pertolongan Tuhan yang membuatmu menjaga perkara-perkara ini." Surat Aristeas 10:11-12

Bukankah Akal mempunyai kuasa untuk menindas selera? Pada pendapat saya, memang begitu. Kerana jika Akal tidak mempunyai kuasa untuk menahan kemarahan mereka, dia tidak akan berkata demikian. 4 Makabe 1:28,47

Tiada seorang pun antara kamu yang dapat menghapuskan sifat jahat, tetapi Akal boleh menjadi sekutunya yang kuat untuk tidak terpengaruh oleh kedengkian. 4 Makabe 2:5

Setelah Apollonius menyelidiki perincian perkara itu, dia memuji Simon atas kesetiaannya kepada raja, lalu bergegas ke istana Seleukus, mendedahkan kepadanya harta karun yang berharga itu; kemudian, setelah menerima kuasa untuk menangani perkara itu, dia segera mara ke negara kita, diiringi oleh Simon yang terkutuk dan tentera yang sangat kuat, dan mengumumkan bahawa dia berada di sana atas perintah raja untuk mengambil alih simpanan peribadi dalam perbendaharaan. 4 Makabe 2:20

Dan Antiokhus, sambil memandangnya, berkata: 'Sebelum aku membiarkan penyeksaan bermula untukmu, wahai orang yang mulia, aku ingin memberimu nasihat ini, agar engkau makan daging babi dan menyelamatkan nyawamu; kerana aku menghormati usiamu dan ubanmu, walaupun telah memakainya begitu lama, dan masih berpegang teguh pada agama Yahudi, membuatku menganggapmu bukan ahli falsafah… Kerana pertimbangkan juga ini, bahawa walaupun ada Kuasa yang mengawasi agamamu ini, Dia akan sentiasa mengampunimu atas pelanggaran yang dilakukan atas paksaan. 4 Makabe 2:38,42

Maka, tidak dapat dinafikan bahawa Akal yang Diilhamkan itu menguasai nafsu; kerana jika nafsu atau penderitaannya mengatasi Akalnya, kita sepatutnya menganggapnya sebagai bukti kuasa mereka yang lebih tinggi. Tetapi sekarang Akalnya telah menakluki nafsunya, kita sepatutnya menganggapnya sebagai kuasa untuk memerintahnya. 4 Makabe 3:19-20

Kerana kuasa api itu tajam dan keras, dan dengan cepat ia menghancurkan tubuh mereka. 4 Makabe 6:40

Namun begitu, walaupun dia mempunyai begitu banyak godaan untuk tunduk kepada naluri keibuannya, dalam satu keadaan pun, pelbagai jenis penyeksaan yang mengerikan itu tidak dapat mengubah Akalnya; tetapi ibunya mendesak setiap anak lelaki secara berasingan, dan bersama-sama, untuk mati untuk agama mereka. 4 Makabe 7:8

Oleh itu, orang-orang ini, setelah menguduskan diri mereka demi Tuhan, bukan sahaja telah menerima penghormatan ini, tetapi juga penghormatan bahawa melalui mereka musuh tidak lagi berkuasa atas bangsa kita, dan tiran itu menderita hukuman, dan negara kita disucikan, mereka seolah-olah menjadi tebusan untuk dosa bangsa kita; dan melalui darah orang-orang benar ini dan pendamaian kematian mereka, Pemeliharaan ilahi membebaskan Israel yang sebelumnya diperlakukan dengan jahat. 4 Makabe 8:15

Kemudian Haiqâr pergi dan mempersembahkan Nadan, anak saudara perempuannya. Dan dia memberi hormat dan mendoakan kepadanya kuasa dan kehormatan. Dan dia memandangnya dan mengaguminya serta bersukacita kepadanya dan berkata kepada Haiqâr: Adakah ini anakmu, wahai Haiqâr? Aku berdoa agar Tuhan memeliharanya. Dan sepertimana engkau telah melayani aku dan ayahku Sarhadum, begitu juga anakmu ini akan melayani aku dan memenuhi usahaku, keperluanku, dan urusanku, agar aku dapat menghormatinya dan menjadikannya berkuasa demi engkau. Dan Haiqâr memberi hormat kepada raja dan berkata kepadanya, Semoga kepalamu hidup, wahai tuanku raja, selama-lamanya! Aku memohon daripadamu agar engkau bersabar dengan anakku Nadan dan memaafkan kesalahannya agar dia dapat melayani engkau sebagaimana mestinya. Kemudian raja bersumpah kepadanya bahawa dia akan menjadikannya orang yang paling disayanginya, dan yang paling berkuasa di antara sahabat-sahabatnya, dan agar dia bersamanya dengan segala hormat dan hormat. Dan dia mencium tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Kisah Ahikar 1:21-24

Wahai anakku! Janganlah melawan sesiapa pun pada zaman kekuasaannya, atau sungai pada zaman banjirnya. Kisah Ahikar 2:62

Selepas itu, Haiqâr duduk diam di rumahnya dan menyerahkan kepada Nadan semua hartanya, hamba sahaya, dayang-dayang, kuda, lembu, dan segala yang dimiliki dan diperolehnya; dan kuasa untuk menawar dan melarang tetap berada di tangan Nadan. Dan Haiqâr duduk tenang di rumahnya, dan sekali-sekala Haiqâr pergi dan memberi penghormatan kepada raja, lalu pulang ke rumah. Sekarang apabila Nadan menyedari bahawa kuasa untuk menawar dan melarang berada di tangannya sendiri, dia menghina kedudukan Haiqâr dan mengejeknya, dan mula menyalahkannya setiap kali dia muncul, berkata, Pak cik saya Haiqâr sedang dalam keadaan tua, dan dia tidak tahu apa-apa sekarang. Kisah Ahikar 3:2-4

Apabila Nadan menyedari apa yang telah berlaku, dia diliputi rasa iri hati dan dengki, lalu dia mula mengadu kepada setiap orang yang bertanya kepadanya, dan mengejek bapa saudaranya Haiqâr, dengan berkata: Bapa saudara saya telah menghalau saya dari rumahnya, dan telah mengutamakan abang saya daripada saya, tetapi jika Tuhan Yang Maha Tinggi memberi saya kuasa, saya akan membawa kepadanya kemalangan dengan dibunuh. Kisah Ahikar 3:11

Dan Nadan membawanya dan pergi bersamanya menghadap raja. Dan ketika Haiqâr masuk ke hadapan raja, dia bersujud di hadapannya di tanah, dan mendoakan kekuasaan dan kehidupan abadi bagi raja. Kisah Ahikar 3:32

Kemudian Nadan menjerit dan berkata, Wahai Haiqâr, Wahai si bermuka hitam! Apakah gunanya meditasi atau kuasamu dalam melakukan perbuatan ini kepada raja? Kisah Ahikar 3:36

Dan dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Tinggi dan kemurahan hatimu yang mulia dan kuasa tuanku raja, aku akan membinanya untukmu seperti yang engkau inginkan. Kisah Ahikar 5:23

Kelima ialah kuasa pertuturan, yang dengannya datangnya ilmu pengetahuan. Ketujuh ialah kuasa pembiakan dan hubungan seksual, yang dengannya dosa masuk melalui cinta keseronokan. Perjanjian Ruben 1:18,20

Kerana kejahatan adalah wanita, anak-anakku; dan oleh kerana mereka tidak mempunyai kuasa atau kekuatan atas lelaki, mereka menggunakan tipu daya dengan tarikan luaran, supaya mereka dapat menariknya kepada diri mereka sendiri. Perjanjian Ruben 2:13

Tetapi setelah mendengar hal ini, aku sangat marah kepada Yehuda kerana dia membiarkannya pergi hidup-hidup, dan selama lima bulan aku terus murka kepadanya. Tetapi Tuhan menahan aku, dan menahan kuasa tanganku daripadaku; kerana tangan kananku separuh layu selama tujuh hari. Dan aku tahu, anak-anakku, bahawa kerana Yusuf ini telah menimpa aku, dan aku bertaubat dan menangis; dan aku memohon kepada Tuhan Allah agar tanganku dipulihkan dan agar aku dapat menjauhkan diri daripada segala pencemaran dan iri hati dan daripada segala kebodohan. Perjanjian Simeon 1:12-14

Dan seseorang yang memperbaharui hukum dengan kuasa Yang Maha Tinggi, kamu akan memanggilnya penipu; dan akhirnya kamu akan menyerangnya untuk membunuhnya, tanpa mengetahui martabatnya, menanggung darah orang yang tidak bersalah melalui kejahatan ke atas kepalamu. Perjanjian Leviticus 4:27

Dan Beliar akan diikat olehnya, dan dia akan memberi kuasa kepada anak-anaknya untuk memijak roh-roh jahat. Perjanjian Leviat 5:27

Dan ketika aku berada di mata air Kozeba, orang-orang Yobel datang menyerang kami untuk berperang. Dan kami berperang melawan mereka dan mengalahkan mereka; dan sekutu mereka dari Silo kami bunuh, dan kami tidak membiarkan mereka berdaya untuk menyerang kami. Perjanjian Yehuda 1:37-38

Kerana walaupun seorang lelaki menjadi raja dan melakukan percabulan, dia dilucutkan daripada jawatan rajanya dengan menjadi hamba percabulan, seperti aku sendiri juga menderita. Kerana aku memberikan tongkatku, iaitu, tonggak sukuku; dan ikat pinggangku, iaitu, kuasaku; dan mahkotaku, iaitu, kemuliaan kerajaanku. Perjanjian Yehuda 3:19-20

Dan Tuhan memberkati Lewi, dan Malaikat Hadirat, aku; kuasa kemuliaan, Simeon; langit, Ruben; bumi, Isakhar; laut, Zebulon; gunung-gunung, Yusuf; khemah suci, Benyamin; penerang-penerang, Dan; Eden, Naftali; matahari, Gad; bulan, Asyer. Perjanjian Yehuda 4:29

Dan roh-roh penipu tidak berkuasa melawannya, kerana dia tidak memandang kecantikan wanita, supaya dia tidak mencemarkan fikirannya dengan kebinasaan. Perjanjian Isakhar 1:35

Kerana kemarahan adalah perkara yang jahat, anak-anakku, kerana ia mengganggu jiwa itu sendiri. Dan tubuh orang yang marah itu menjadikannya miliknya sendiri, dan ia menguasai jiwanya, dan ia memberikan kuasa kepada tubuh supaya ia dapat melakukan segala kejahatan. Dan apabila tubuh melakukan semua perkara ini, jiwa membenarkan apa yang dilakukan, kerana ia tidak melihat dengan betul. Oleh itu, dia yang murka, jika dia seorang yang perkasa, mempunyai tiga kuasa dalam kemarahannya: satu dengan bantuan hamba-hambanya; dan yang kedua dengan kekayaannya, yang mana dia memujuk dan mengatasi secara salah; dan ketiga, dengan kuasa semula jadinya sendiri, dia melakukan kejahatan. Dan walaupun orang yang murka itu lemah, namun dia mempunyai kuasa dua kali ganda daripada yang secara semula jadi; kerana murka sentiasa membantu orang seperti itu dalam pelanggaran hukum. Roh ini sentiasa berbaring di sebelah kanan Syaitan, supaya dengan kekejaman dan pembohongan perbuatannya dapat dilakukan. Oleh itu, fahamilah kuasa murka, bahawa ia sia-sia. Perjanjian Daniel 1:15-21

Kerana Tuhan menjadikan segala sesuatu baik mengikut susunannya, panca indera di kepala, dan Dia menghubungkan leher ke kepala, menambahkan rambut juga untuk kecantikan dan kemuliaan, kemudian hati untuk pemahaman, perut untuk najis, dan perut untuk menggiling, saluran pernafasan untuk menarik nafas, hati untuk murka, hempedu untuk kepahitan, limpa untuk ketawa, kendali untuk kebijaksanaan, otot pinggang untuk kekuatan, paru-paru untuk menarik masuk, pinggang untuk kekuatan, dan sebagainya. Perjanjian Naftali 1:20

Ada pula yang berzina dan tidak makan makanan, dan apabila dia berpuasa dia melakukan kejahatan, dan dengan kuasa kekayaannya dia mengalahkan ramai orang; dan meskipun kejahatannya yang berlebihan dia melakukan perintah-perintah: ini juga mempunyai dua aspek, tetapi keseluruhannya adalah kejahatan. Perjanjian Asyer 1:17

Tetapi supaya engkau dapat belajar bahawa kejahatan orang fasik tidak berkuasa atas mereka yang menyembah Tuhan dengan kesucian, lihatlah, aku akan mengambilnya dan memakannya di hadapanmu. Perjanjian Yusuf 1:55

Kecenderungan orang baik bukanlah kuasa tipu daya roh Beliar, kerana malaikat kedamaian membimbing jiwanya. Perjanjian Benyamin 1:33